

bosansko-hercegovački magazin

Europa

AVGUST 2015

A couple is sitting on a sandy beach, looking out at a vast, turquoise ocean under a bright blue sky with scattered white clouds. The woman on the left is wearing a pink bikini and a large, light-colored straw hat. The man on the right is wearing a white bikini and a blue hat. They are both seen from behind, looking towards the horizon.

**Otopljavanje na balkanski način
Intervju Momčilo Novaković: Za trutove u
pravosuđu referendum nije rješenje
Drugi Memorandum SANU-a: Destabilizirati
vlade susjednih država i provocirati
unutrašnje nemire**

ISSN 1999-3423



0 74470 27004 1

ADVOKATSKA KANCELARIJA

Aleksandra H. Bronsted, PC

Attorney at Law



Aleksandra H. Bronsted

Osobne ozljede zadobivene:

Na radu/Workers' compensation

U saobraćajnim nesrećama/automobile accidents

Pri padu/slip and fall

Korišćenjem neispravnih proizvoda/product liability

Medicinske greške/medical malpractice

6065 Lake Forrest Dr.
Suite 200
Atlanta, GA 30328



Porodično pravo/Divorce

Krivično pravo/Criminal Law

D.U.I

Phone: (770) 451-3818 • Fax: (770) 451-3922

Prvi advokat u Atlanti sa kojim možete razgovarati na Vašem jeziku!

U ovom broju:

4 Kolumna

Otopljanje na balkanski način

8 Bosna i Hercegovina

Plate i naknade »progutale« tri četvrtine budžeta

18 Intervju

Momčilo Novaković: Za trutove u pravosuđu referendum nije rješenje

26 Društvo

Humanitarni fond Atlanta uvijek uz domovinu

32 Nauka

34 Automobili

36 Muzika

38 Sport

40 Showbiz

44 Zabava

46 Oglasi



GLEDAJTE VAŠ OMILJENI PROGRAM



FASTV-kanal# 20

NETTV-kanal# 27

BOSNATV-kanal# 20



www.bosnianyellowpages.us

jedna web stranica za sve vaše potrebe

Europa Magazine je partner Hayat TV-a za područje Sjeverne Amerike. Nudimo nevjerovatne cijene oglašavanja na najgledanijem satelitskom programu Hayat PLUS. Kontaktirajte nas putem telefona 678 743 5731 ili mailom na redakcija@europamagazine.info. Uvjerite se i sami da je reklamiranje na televiziji pristupačnije nego što mislite!



tel.: + 387 33 580 900

fax: + 387 33 580 909

prodaja@hayat.ba

www.hayat.ba

Otopljavanje na balkanski način

Beograd je na trenutak zračio dobrim vibracijama u vezi s Bosnom i Hercegovinom. U centru tih pozitivnih signala bio je premijer Srbije Aleksandar Vučić. Nakon što je preživio napad u Potočarima na obilježavanju dvadesete godišnjice genocida u Srebrenici, inicirao je dva značajna koraka u smirivanju napetosti u Bosni i Hercegovini i nagovještaju obnove razumijevanja i saradnje dvije zemlje: prvo je u privatnom razgovoru s predsjednikom Republike Srpske isposlovaio njegov pristanak na „preispitivanje odluke o referendumu“ o nadležnosima državnih pravosudnih organa a zatim je ugoatio sva tri člana bosanskohercegovačkog Predsjedništva čija je šetnja u centru Beograda kulminirala simboličnim izborom pjesme „Sarajevo, ljubavi moja“ za goste iz Sarajeva.

Predsjedništva da su pristali da budu upotrebljeni za samprociju premijera Srbije.

Ako je suditi po onome što je rečeno novinarima nakon „sastanka iza zatvorenih vrata“, ova posjeta bila je mnogo više od simboličnog otopljavanja u odnosima dvije susjedne zemlje: najavljena je, naime, i njihova i šira regionalna saradnja u oblastima infrastrukture, energetike, turizma i namjenske industrije i zajednički nastup na drugim tržištima.

Vučić je – na manifestacionoj ravni – ovim potezima stekao značajne poene i u domaćoj javnosti i u međunarodnim krugovima. Tu se, međutim, završavaju učinci politike sračunata na buđenje dobrih osjećanja: možete voljeti naručenu pjesmu, uživati u šetnji Beogradom i srdačnoj dobrodošlici građana ali



Dovoljno za poplavu medijskih nagovještaja poboljšanja odnosa između dvije zemlje još opterećenih dubokim neslaganjima o uzrocima, razmjerama i prirodi ratnih sukoba devedesetih. Koliko je to bio neobičan i blagotvoran potez možda najbolje pokazuju predvidivo „iznenađene i uvređene“ reakcije i srpskih i bošnjačkih zagovornika vječitih sukoba i napetosti: oni Vučiću prigovaraju da je cijelu predstavu odigrao po režiji izvana a trojici članova bosanskohercegovačkog

sada predstoji faza pažljivog osmatranja promjena u stvarnim odnosima dvije zemlje.

Ne bih se iznenadio ako su u nedavnim posjetama visokih zvaničnika zemalja Evropske unije i Sjedinjenih Država u četiri oka – kako bi se izbjegao utisak o pritiscima i iznuđivanju ustupaka – Vučiću predočena očekivanja da svoj autoritet i uticaj u Srbiji stavi u službu uspostave povjerenja i uklanjanja

prepreka saradnji ne samo s Bosnom i Hercegovinom, nego i s Kosovom i drugim susjedima.

Evropi se, iz ultrapatriotskih krugova, i u Srbiji i u Bosni i Hercegovini stavljaju ozbilje zamjerke: po jednim - ona se miješa i nameće svoju volju po cijenu „izazivanja nestabilnosti“ u regionu, po drugima - suviše je pasivna i dozvoljava domaćim opstrukcionista da već godinama blokiraju bilo kakav napredak prema evropskim aspiracijama.

Zamjerke o „miješanju“ dolaze ponajviše od onih koji upravo svojom antidejtonskom retorikom i postupcima ne ostavljaju međunarodnom faktoru nikakav drugi izbor nego da proevropske reforme potakne uključivanjem regionalnih autoriteta: što je Dodik uporniji u omalovažavanju međunarodnih partnera i inicijativa, to će više otežavati međunarodni položaj Srbije i pojačavati očekivanja - pa i zahtjeve - za njen pozitivan uticaj kao što je bio slučaj u vezi s referendumom

Dobri poznavaci balkanskih prilika i u Vašingtonu i u Briselu najavljuju da će, ukoliko se nastave opstrukcije proevropskih reformi i potkopavanje bosanske državnosti, Srbiji biti predočen težak izbor: da usmjeri svoje bosanske sljedbenike na reformski put jačanja funkcionalnosti bosanske države ili će - u protivnom - i evropske aspiracije Srbije trpjeti zbog njene prećutne ili ponekad i direktne podrške opstrukcionista u Bosni i Hercegovini.

Bilo bi, naravno, pogrešno tvrditi da svu odgovornost za zaostajanje Bosne i Hercegovine snosi isključivo vođa i vlast srpskog entiteta. Dovoljno je pogledati permanentnu krizu funkcionisanja vlasti i otimačine za kontrolu nad javnim preduzećima u Federaciji; duboku ličnu netrpeljivost i nepomirljive razlike i između i unutar najuticajnijih bošnjačkih partija

i njihovu nemoć da godinama riješe ijedno značajnije pitanje u odnosima s vodećom hrvatskom strankom - od lokalne uprave u Mostaru do neslaganja o teritorijalnom i političkom uređenju u kojima se poteže i ideja dalje razgradnje države u vidu uspostave „trećeg entiteta“ - pa da se vidi da u formiranju partnerstva za evropski put osim pridobijanja ili izolacije predsjednika Republike Srpske predstoji isto tako težak posao u Federaciji.

Atmosfera dočeka članova Predsjedništva BiH u Beogradu, s pjesmom ljubavi za Sarajevo u bašti Kolarca i partijom šaha na Kalemegdanu, biće testirana u najavljenim predstojećim susretima kao što je bečka konferencija o Zapadnom Balkanu 27. avgusta; zajednički sastanak Vlade Srbije i Savjeta ministara Bosne i Hercegovine, te moguća oktobarska posjeta predsjednika Srbije Nikolića Sarajevu.

Piše: Kemal Kurspahić

LERO TRAVEL
Phone 404-660-0910
Enver Šejtanić



1405 Wheatfield Drive
 Lawrenceville, GA 30043
enver@lerotravel.com
 Save money Book online
www.lerotravel.com

BESPLATNE KONSULTACIJE I APLIKACIJE ZA OBAMACARE



- ☒ Predstavljamo brojne osiguravajuće kompanije
- ☒ Nudimo različite, povoljne polise i pokrivača
- ☒ Veliki popusti: auto+kuća, dobri vozači, dobri studenti
- ☒ Besplatne konsultacije i pomoć pri odabiru prave polise
- ☒ NAZOVITE ILI ZAKAŽITE TERMIN DANAS!

INSURANCE: AUTO – HOME – HEALTH – LIFE – COMMERCIAL

1685 Old Norcross Rd, 900B
 Lawrenceville, GA 30046
 TEL: 770-277-3830
 FAX: 770-277-3840

HIRING NEW AGENT

Je li Italija sljedeća Grčka?

Ekonomija Italije treća je po snazi u evrozoni i stoga bi njen kolaps za EU bio mnogo veći problem od krize u Grčkoj. Italija ima velike teškoće, ali da li se uopšte može govoriti o grčkom scenariju?

Prije samo nekoliko godina finansijski kolaps Italije djelovao je kao gotova stvar. Mamutski dugovi upareni sa glomaznim javnim sektorom prijetili su da povuku treću po veličini ekonomiju evrozone u duboku recesiju, a sa njom i čitavu Evropu. Hor glasova koji najavljuju propast Italije u međuvremenu se stišao, a investitori su na berzama prestali da se klade protiv Italije. No to ne znači da su u Italiji svi odahnuli.

Radni avgust umjesto kolektivnog odmora

Nedavno sam u Rimu naletjela na bivšu komšinicu koja zajedno sa svojim sestrama vodi tradicionalnu porodičnu pekaru i poslastičarnicu na sjeveru grada. Kaže mi da je nedavno bila na kratkom odmoru u Grčkoj, a onda se vratila u Rim da radno provede veći dio ljeta. Prije nekoliko godina su prekinuli decenijsku tradiciju koja je u Rimu bila nešto poput svetinje: naime, ranije su takve poslastičarnice zatvarane tokom čitavog avgusta, odnosno avgust je bio rezervisan za kolektivni godišnji odmor. „Ljudi prosto više nigdje ne ljetuju“, kaže Ćincija, „a uz ekonomsku krizu mi više ne možemo da

sebi priuštimo gubitak mušterija. Ne smijemo da zatvorimo ni na nedjelju dana.“ Prošli su i dani kada je moja prijateljica u posebnim prilikama častila mušterije besplatnim kolačima. „Tokom recesije smo morali da radimo naporno kako bismo proširili krug mušterija jer svi veoma pažljivo troše novac. Najčešće odaberu nekoliko specijaliteta, a ostatak sprema kod kuće.“

Kao i mnogi sunarodnici, Ćincija se prilagodila oslabljenoj kupovnoj moći u Italiji, ali je uspjela da pregura vrhunac krize bez otpuštanja radnika. Takođe kao i mnogi drugi Italijani, ta žena pogoršanje ekonomskog ambijenta ne vidi kao nešto privremeno. Besparicu smatra novom italijanskom realnošću.

Rencijev „pakt“

Ne pomaže ni to što statistike bilježe blagi oporavak ekonomije. U prošlom kvartalu je privreda porasla za tri odsto, uglavnom zahvaljujući automobilske i mašinske industriji, koje su i dalje važni elementi privrede. Premijer Matteo Renzi to tumači kao uspjeh politike zapošljavanja svoje vlade u okviru koje su smanjeni nameti na plate, uvedeni jači podsticaji za otvaranje radnih mjesta i poreske olakšice za one koji malo zarađuju. Renzi još kaže da je nezaposlenost pala, a da



posebno raduje povećanje broja sigurnih, dugoročnih ugovora o radu.

Mnogi stručnjaci su drugačijeg mišljenja i tvrde da se radi o spinu Rencijeve vlade. Naime, veliki broj ljudi je trajno napustio tržište rada zbog čega se više ne vode kao nezaposleni, dok veći broj stalnih ugovora ne znači veći broj zaposlenih – nego da su oni koji su već radili sada dobili neograničene ugovore. Čak se i rast privrede može objasniti faktorima koji nemaju mnogo veze sa politikom Vlade u Rimu – pad cijene nafte, slabiji evro koji pospješuje izvoz, više pozajmica po nižim kamatama zahvaljujući politici Evropske centralne banke, ... Svi ti faktori mogu ponovo da se promijene preko noći.

Mladi energični Renci to ne priznaje. Ove sedmice je objavio svoj „pakt sa Italijanima“ koji podrazumijeva odricanje države od 50 milijardi evra poreskog novca u narednih pet godina. Ukida se i omraženi porez na imovinu za prvi stan.

Grčki scenario?

Italijanski javni dug ostaje međutim na neprijatno visokom nivou od oko 130 odsto godišnjeg domaćeg proizvoda. U Evropi je jedino Grčka zadužena više u odnosu na snagu privrede. Renci je retorički podržavao vladu u Atini u zahtjevima da se popusti evropska politika štednje. Ali čak je i italijanski premijer poručio kolegi Aleksisu Ciprasu da prihvati najnoviju ponudu povjerilaca. Renci je itekako svjestan da bi njegova zemlja u slučaju greksita nepovratno ostala bez 40 milijardi evra.

Dok su mnogi Italijani i dalje frustrirani zbog toga što je javni sektor zemlje neefikasan, što su porezi veliki teret i zbog korupcije, ne vjeruju da bi Italija mogla biti sljedeća Grčka.



„Jedini rizik je da velike finansijske institucije odluče da napadnu Italiju“, kaže Alfonso Pekararo Skanio, bivši ministar u vladi Romana Prodića. „To se već desilo prije nekoliko godina, kada su vjerovali da nismo dovoljno jaki. Situacija sada djeluje stabilno jer smo prihvatili neke reforme koje su tražile te finansijske institucije.“

Trošenje evropskog novca na italijanski način

Pekararo Skanio je zabrinut za Grčku na drugi način – pita se šta ta kriza otkriva o današnjoj Evropi i njenoj budućnosti. „Evropski projekat je bio projekat solidarnosti, zajedničkog rasta i izbjegavanja novih ratova. A sada gledamo neku vrstu ekonomskog rata Njemačke i Grčke“, kaže on. Ali dodaje: „Naravno, mi moramo reći Grcima da moraju da sprovedu reforme.“

Saglasna je i Ćincija. Kada je nedavno bila na jednom grčkom ostrvu, ni u hotelu ni u restoranima nije dobijala fiskalne račune. „Italija ima svoje probleme. Ali Grčkoj će trebati mnogo da uhvati korak sa ostatkom Evrope – čak i sa Italijom.“



Sabina Mortgage, Inc.

Mi kreiramo zajmove prema Vašim potrebama

703-537-5426

Nudimo čitav spektar programa koji uključuju:

COMMERCIAL LOANS – ZA KUĆE ZA RENTANJE

MULTI-FAMILY, MIXED USE, OFFICE, RETAIL

WEARHOUSE, STORAGE, AUTO SERVICE

RESIDENTIAL LOANS IN VIRGINIA KOJI UKLJUČUJU: CONVENTIONAL, FHA, VA, JUMBO, NO-MI-LOANS

MINIMALNA DOCUMENTACIJA NA COMMERCIAL LOANS I VEOMA ATRAKTIVNE KAMATE!

Sabina Mortgage, Inc. Licensed in Virginia - NMLS #499850

2984 Trousseau Lane, Oakton VA 22124

Email: sabina@sabinamortgage.com

website: www.sabinamortgage.com

Plate i naknade »progutale« tri četvrtine budžeta

Sudije i uposlenici Ustavnog suda BiH, posebnog i *Svrhovnog državnog tijela zaduženog za nadzor nad ustavnošću zakona, izdatke za naknade vlastitih troškova još nisu prilagodili naknadama u ostalim institucijama BiH, uprkos upozorenjima i preporukama državne revizije.*

Naime, u izvještaju Ureda za državnu reviziju o poslovanju Ustavnog suda u 2014. godini posebna pažnja je skrenuta upravo na činjenicu da se u Ustavnom sudu isplaćuju mnogo veće naknade za topli obrok i regres za godišnji odmor uposlenika, koji, prema jednostavnoj računici, dostiže gotovo dvije prosječne bh. plaće.

“Ustavni sud BiH u 2014. a ni u proteklom dijelu 2015. godine (vrijeme vršenja revizije), nije vršio izmjene internih akata u cilju usklađivanja visine naknada troškova zaposlenih sa visinom istovrsnih naknada zaposlenih u institucijama BiH koje se finansiraju iz budžeta institucija BiH”, navode revizori u svom izvještaju.

Podsjećaju kako je pravilima Ustavnog suda BiH propisano da o određenim pitanjima finansijskog poslovanja odlučuje isključivo predsjednik, da se o značajnijim pitanjima izjašnjava Malo ili Veliko vijeće na svojim sjednicama, a da se neka značajnija pitanja razmatraju na plenarnim sjednicama.

Inače, budžet Ustavnog suda BiH u 2014. iznosio je oko

od 5,32 miliona KM, dok je za plate i naknade iz plata izdvojeno oko četiri miliona KM, što je oko 75 posto ukupnih budžetskih sredstava!

“Ukupno je 90 lica bilo zaposleno u Ustavnom sudu BiH na 31. decembar 2014, a planirani broj prema sistematizaciji je 110. U Ustavnom sudu BiH se primjenjuje interni akt koji se odnosi na plaće i naknade zaposlenih i ne primjenjuje se Zakon o plaćama i naknadama u institucijama BiH”, podsjećaju revizori na ovu privilegiju.

Naknade troškova zaposlenih u 2014. iznosile su oko 461.000 KM, od toga je za topli obrok isplaćeno oko 184.000 KM, za regres za godišnji odmor oko 136.000 KM, dok su, između ostalog, naknade za prijevoz s posla i na posao iznosile oko 47.000 KM.

Revizori tako upozoravaju da se za prehranjivanje usposlenika tokom rada u Ustavnom sudu BiH isplaćuje oko 10 KM po danu, što je čak za četiri KM više nego u ostalim institucijama BiH.

“Regres je isplaćen u junu 2014. shodno internom aktu, u iznosu od 1.511 KM po zaposlenom, ili 70 posto prosječne plaće u Ustavnom sudu BiH za maj. U ostalim institucijama BiH za zaposlene koji imaju koeficijent za isplatu plaće 4,0 i veći regres je iznosio jednu KM, a za sve ostale (s nižim pri-



manjima) 300 KM", podsjećaju revizori.

Na kraju, preporučuju Ustavnom sudu BiH "da shodno svojoj nezavisnosti koja je garantovana Ustavom preispitaju visine naknada troškova zaposlenih kako bi iste bile primjere ne opštoj ekonomsko-socijalnoj situaciji u društvu"...

Za neizvršenje odluke do pet godina zatvora

Revizori ističu da je Ustavni sud donio šest rješenja o neizvršenju odluka Ustavnog suda (apelacije), iako su one konačne i obavezujuće.

"Prema pravilima Ustavnog suda BiH, u slučaju da Ustavni sud bude obaviješten do određena odluka nije izvršena, donosi rješenje kojim se utvrđuje neizvršavanje odluke, odnosno može odrediti način izvršenja. Navedeno rješenje dostavlja se Tužilaštvu BiH, odnosno drugom organu nadležnom za izvršenje kojeg odredi Ustavni sud BiH", navode revizori te podsjećaju da se službena osoba u institucijama koja odbije da izvrši konačnu i izvršnu odluku Ustavnog suda BiH, Suda BiH ili Doma za ljudska prava kažnjava zatvorom od šest mjeseci do pet godina.

Naknade stranim sudijama gotovo 5.000 KM

Revizori u izvještaju podsjećaju da su izdaci za ugovorene i druge posebne usluge iznosili 227.696 KM te da se najznačajniji izdaci odnose na naknade stranim sudijama, oko 175.000 KM. Istovremeno, izdaci za rad "upravnih i nadzornih odbora i drugih tijela" iznosili su oko 175.176 KM, a revizori navode da se ovo odnosi na mjesečne naknade sudijama Ustavnog suda BiH.

"Za sudije strance mjesečna naknada iznosi po 4.866 KM", ističu revizori.



Advance Dental Center
Dr. Ali Rajai, DDS
770-751-8800

We Provide:
Braces for children and adults
Dental Implants
Root Canals
Crown/Bridge
Partials/Dentures
Cosmetic/Fillings
Extractions/Wisdom Teeth Removal
Treatment of Gum Disease
No insurance? *Not a Problem*
New Patient Adults Exam and X ray \$59.00
New Patient Under 14 Exam, X ray, and Cleaning \$99.00
Teeth Whitening New Patient \$150.00 (Take Home)
SUMMER SPECIAL FOR BRACES (MAY, JUNE, JULY, AUGUST) only \$3499.00

Most insurance accepted
6 months no interest using Care Credit

11670 Jones Bridge Rd. Suite C Johns Creek, Georgia 30005
Need help with your language?
Bosnian call Monday 9:00am-1:00pm
Russian call Friday 9:00am-6:00pm

bosna i hercegovina



REALTY PROFESSIONALS

BUYING • SELLING • LEASING
RESIDENTIAL • COMMERCIAL

ARMIN MEHMEDOVIC
(404) 512-0509
arminsellsatlanta@yahoo.com

Sud u Strazburu traži da BiH bude građanska država, po sistemu jedan čovjek – jedan glas

Evropski sud za ljudska prava u Strazburu je u posljednjoj presudi protiv Bosne i Hercegovine, a u slučaju Azre Zornić dao za pravo građanima da se uopće ne izjašnjavaju o nacionalnoj ili bilo kojoj pripadnosti, kaže u izjavi za bh. novinsku agenciju Patria (NAP) Zikreta Ibrahimović, zamjenik agenta BiH pred Sudom za ljudska prava

“Ova presuda znači da je izjašnjavanje o nacionalnoj i svakoj drugoj pripadnosti sloboda, a ne pravo, obaveza ili prosto zanimanje. U Bosni i Hercegovini je to postalo pretpostavka svih pretpostavki protivno svim međunarodno poznatim standardima. U osnovi to zaziva građansku BiH po osnovu jedan čovjek- jedan glas”, kaže Ibrahimović.

Sud u Strazburu je presudio u korist Azre Zornić, članice Socijaldemokratske partije koja se žalila, jer ne može biti izabrana u Dom naroda BiH ukoliko se ne izjasni kao pripadnica nekog konstitutivnog naroda.

Nakon slučaja „Sejdić-Finci“, Sud je prihvatio i njenu žalbu i još naveo da je presuda protiv BiH u ovom slučaju posljedica neispunjavanja i neprovođenja presude Sejdić-Finci koja traži opsežne ustavne promjene. Ovdje se, kaže Ibrahimović, ide i dalje i dozvoljava građanima ne samo da budu Ostali, nego da se uopće neizjašnjavaju.

“Opće je poznato da političke elite „konstitutivnih naroda“ u koje su svrstane ama baš sve stranke glavnu polugu imaju u famoznom Domu naroda BiH, koji nije ništa drugo nego negacija građanstva kao takvog i negacija individualnih prava garantovanih konvencijom naspram kolektivnih prava”, ističe ona.

Kulturološke odrednice, kako navodi, spadaju pod slobodu misli, savjesti i vjeroispovjesti i ne mogu imati ništa sa pravom na slobodne izbore.

“Ova dama se jednostavno odbija izjasniti kojem narodu ili manjini pripada i samo to je isključuje iz izbornog procesa. Ovdje se više ne radi o onemogućavanju manjina da ravnopravno učestvuju u izborima, ovdje upitan postaje građanin kao pojedinac. Aplikantica se ne izjašnjava kao ostali niti kao neopredjeljena, ona se uopšte ne izjašnjava. Ona odbija popuniti rubriku. To kompletnu konstrukciju ustavnog sistema u BiH čini besmislenom i nemogućom ma koliko se mi na nju navikli”, dodaje Ibrahimović.

BiH ima obavezu provesti i ovu odluku Evropskog suda za ljudska prava, jednako kao i „Sejdić-Finci“, no vlasti već godinama izbjegavaju usvojiti ustavne reforme zbog čega je blokiran evropski put BiH.



Zikreta Ibrahimović

Osman "Cico" Vujinović

VIRTUAL PROPERTIES REALTY

cell: 404-550-8054
 fax: 404-641-1831
 e-mail: osmanvu@gmail.com

Specijalnosti:
 bankovne kuće,
 foreclosure i HUD kuće

Style TRAVEL USA

tel > 1.773.525.4889
 fax > 1.773.435.6753
 e-mail > info@styletravelusa.com

<4109 North Kedzie Ave, Chicago, IL 60618>

NAJPOVOLJNIJE karte za Bosnu, Srbiju, Hrvatsku, Crnu Goru, Makedoniju, Sloveniju i sve ostale destinacije!

Nudimo i usluge prevoda, popune i ovjere dokumenata.

Nudimo i paket aranžmane za

- * Mexico
- * Caribbean
- * Hawaii

< www.styletravelusa.com >

Senad i Sevleta Čamdžić

Eurotel Agencija

PONOVO NAJBOLJI!

Dosta Vam je lažnih obećanja o niskim cijenama i kvalitetnom servisu-provjerite naš servis

13 godina rada sa samo jednim ciljem-zadovoljan korisnik

POVOLJNE CIJENE! **KVALITETAN SERVIS!**

Ako želite da zovete sa Vaših mobilnih telefona po istim cijenama kao i sa kućnog telefona, pozovite nas i taj servis će Vam biti aktiviran Isti dan

717-245-8552

NAJPOVOLJNIJE CIJENE!

Bosna	samo 8.9 c/m!	Zovi!
Srbija	7.9 c/m	
Hrvatska	samo 4,9 c/m!	Koristi!
Crna Gora	9.9 c/m	
Makedonija	7.9 c/m	Uštedi!
Zapadna Evropa	1 c/m!	

DRUGI MEMORANDUM SANU-A: DESTABILIZIRATI VLADE SUSJEDNIH DRŽAVA I PROVOCIRATI UNUTRAŠNJE NEMIRE

Dруги Memorandum SANU je dokument iz 2012., koji je stvorila Srpska akademija znanosti i umjetnosti – SANU kao strateški program srpske inteligencije.

Dobrica Ćosić, Ljubomir Tadić (otac ondašnjeg predsjednika Srbije) te skupina srpskih akademika i književnika su autori Memoranduma.


Drugi Memorandum SANU u svom sadržaju nimalo ne odstupa od već poznatih velikosrpskih programa ("Načertanije", Srbi svi i svuda, Homogena Srbija..) samo je moderniziran za svoje vrijeme. Ponajviše je usmjeren na saniranje štete što ga je velikosrpskom projektu i ugledu Srbije

naniijela neuspješna agresija na Hrvatsku i BiH, neuspješno dekonstituiranje Kosova. Za izvršenje ovog memoranduma naglašena je misija Srpske pravoslavne crkve.

Dvije izjave su dobar opis lajtmotiva ovog drugog memoranduma. Prva je ona koju je rekao otac srbijanske politike druge polovine 20. st. Dobrica Ćosić je 2012. izjavio za beogradski tisak "da su Srbi u 20. st. izgubili četiri rata (Slovenija, Hrvatska, BiH i Kosovo), ali da u 21. st. trebaju gledati kako se u miru dobivaju izgubljeni ratovi".

Druga izjava je ona prof. Ljube Tadića (oca Borisa Tadića, ondašnjeg predsjednika Srbije), koji nije nebitni neovisni inte-

Memorandum 2 predviđa ujedinjenje Republike Srpske i Srbije za jedno desetljeće



UJEDINJENE SRPSKE DRŽAVE



lektualac, nego jedan od najistaknutijih srpskih intelektualaca: "Vojni gubitak Srpske Krajine i slavonskih zemalja, gde su Srbi bili većina, mi ne smijemo nikad prihvatiti kao definitivni gubitak. Te krajeve nikad ne treba smatrati izgubljenim, jer ni Nijemci nisu Istočnu Njemačku smatrali definitivno izgubljenom. Čak ni u ustavu."

Drugi memorandum SANU je osmišljen u devet tačaka. Izbacio je nasilje i "bitke koje mogu biti i oružane". Devet tačaka drugog memoranduma su:

1. Umanjiti odgovornost Srbije za počinjene zločine i razaranja, i optužnicama, potjernicama i montiranim sudskim procesima protiv državljana BiH, Hrvatske i Kosova staviti je u ravnopravan položaj sa državama u okruženju.

2. Odvratiti pažnju regionalnih i međunarodnih medija sa završnih procesa bivšim pripadnicima srbijanskog političkog, obavještajnog i vojnog vrha i političkog vrha Republike srpske kojem se sudi u Haaškom tribunalu

3. Susjedne države BiH, Hrvatsku i Kosovo dovesti u položaj da odustanu od tužbi najavljenih pred međunarodnim sudovima.

4. Pokajničkim akcijama dovesti Srbiju u jednak položaj sa stradalim i oštećenim državama iz okruženja.

5. Insistirati na zatvaranju Haaškog tribunala i na suđenju generalu Ratku Mladiću pred domaćim pravosuđem.

6. Destabilizirati vlade susjednih država, provocirati unutarnje nezadovoljstvo i nemire i slabiti oštricu optužbi protiv Srbije.

7. Pomagati odcjepljenje Republike Srpske.

8. Insistirati na konstitutivnosti Srba u Hrvatskoj, Crnoj Gori i Kosovu i izvršiti tranziciju srpskih zajednica u državama regije u unitarnu, svesrpsku zajednicu.

9. Zaustaviti odvajanje Vojvodine, spriječiti dalju regionalizaciju Srbije i oslabiti djelovanje Islamske zajednice u Sandžaku.

Posebno poglavlje ovog memoranduma bavi se ovim zemljama susjednih država: istočna Hrvatska, Republika Srpska u BiH te sjeverno Kosovo. U vanjskoj politici su autori predložili neka se Srbija okrene prema Kini u vojnom i političkom smislu, zbog činjenice da Rusija Srbiju ne podupire kao što je to nekad bilo.

Tajni velikodržavni dokument nastao je prije nekoliko godina u krugu srpskih akademika iz Beograda, decidirano definiše strateške velikosrpske ciljeve i daje detaljne upute političkom rukovodstvu Republike Srpske i Srbije kako ih operacionalizovati.

Drugi Memorandumu Srpske akademije nauka i umjetnosti se, kao i prethodni, temelji na velikosrpskoj politici "krvi i tla" prema kojoj je Srbija tamo gdje žive Srbi. Ovaj perfidni plan Miloševićevih reaktiviranih akademika napravljen je sa ciljem da Srbija u miru vrati sve što je izgubila u ratovima.

"Ideja o jedinstvenoj srpskoj državi svih Srba ne sme izbledeti bez obzira na cenu, žrtve i protok vremena. U toj borbi mora biti angažovan svaki Srbin, bez obzira na mesto u kome živi, posao koji obavlja. Srbija će i mora biti na čelu ove borbe.



**Organizujemo
svadbe i slavlja**

**Živa muzika
petkom i subotom**

**Neno's Tavern Upgrade
Under new Management
New menu (also traditional food)
Friendly environment
Live Music**

Private events
-Weddings
-Birthday Parties
-Baby showers

**Poker night tournaments
Monday, Wednesday, Friday**

**Great customer service
For all another information or any questions or concerns
feel free and to contact us**

**NENO'S
TAVERN**

**Služimo
sve vrste alkoholnih pića
FULL BAR**

Pušenje dozvoljeno!

Nenos's Tavern
Restaurant and Bar
3315 Sugarloaf Pkwy, Suite 1
Lawrenceville, GA 30044
Tel: 678-620-3134
Owner: 470-349-9980
Manager: 678-557-0673

Bosna i Hercegovina je važniji, ali i mnogo lakši slučaj nego Hrvatska i Crna Gora, zahvaljujući Dejtonskom sporazumu i činjenici da iza tzv. jedinstvene BiH stoje samo muslimani i delovi nejedinstvene, zburnjene i bezidejne međunarodne zajednice. Činjenica da pojedini delovi međunarodne zajednice ne bi imali ništa protiv podele BiH, ekstremno je važno oružje koje se mora maksimalno iskoristiti u realizaciji zacrtanih ciljeva. Ukoliko se to uradi kako treba, za realizacija ovih ciljeva potrebno je nekoliko godina, najviše decenija", stoji na početku ovog strateškog, dugoročnog velikodržavnog dokumenta. Miloradu Dodiku je u njegovom provođenju, u posljednjih nekoliko godina, svesrdno i nesebično, pomagao bivši srbijanski predsjednik Boris Tadić, što ne čudi budući da su njegovi autori Borisov otac akademik Ljubomir Tadić i njegov najbolji prijatelj Dobrica Ćosić, samoprogllašeni otac nacije, i nekolicina akademika porijeklom iz BiH.

U nekoliko poglavlja detaljno su razrađeni osnovni pravci i ciljevi djelovanja političke elite Republike Srpske i Srbije, kako bi se vremenom Bosna i Hercegovina podijelila. Savjetuje se ozbiljno i osmišljeno političko i ekonomsko okretanje Srbije i RS-a prema Rusiji i sugerije da treba iskoristiti njenu privrženost Srbima. U istom smislu preporučuje se fokusiranje na naklonost Grčke, Kipra, Italije, Španije, Danske i Norveške, čiji uticaj u evropskim tokovima nije zanemarljiv. Istovremeno se zahtijeva angažman na omalovažavanju političara iz zemalja koje podržavaju jedinstvenost BiH.

ĆOSIĆEV PRIRUČNIK ZA MILORADA DODIKA

Da je sadržaj ovog programa zapravo bio Dodikova "Biblija" čijih se načela čvrsto pridržavao, govore njegova poglavlja o odnosu rukovodstva RS-a prema državnim institucijama BiH.

"Koristiti sve mehanizme da se oba doma parlamenta BiH maksimalno onemoguće u radu, obezvrede i obesmisle na sve moguće načine. Sprečavati donošenje zakona koji se ne smatraju bitnim i ne predstavljaju nikakvu pretnju RS-u. Ovo je jedno od značajnijih sredstava za dokazivanje teze o nemogućnosti funkcionisanja zajedničkih institucija.

Generalno, uvek i na svakom mestu insistirati na tome da su 'državna' vlast i institucije na nivou BiH nepotrebne, suvišne, nemoguće, skupe i antisrpske".

"Pametno osmišljenim i kvalitetnim delovanjem, raditi na konstantnom iscrpljivanju kojim bi se i javnost i vlade tih zemalja dovele u stanje umora od BiH. U tom smislu koristiti sva raspoloživa sredstva, čak i lingvističke varijacije kojima se takođe mogu postići određeni efekti".

Rukovodstvu Republike Srpske se sugerije da u svakodnevnoj komunikaciji izbjegavaju termin "državne institucije BiH" i zamijene ga "zajedničkim institucijama", čime se postiže psihološki efekat da se RS odriče državnosti BiH, ali i nameće fraza da je sastavljena iz dijelova i da se vremenom može na dijelove rastaviti. "Maksimalno izbegavati upotrebu termina - Bosna i Hercegovina. Vrlo je bitno da se osim političara, medija, kulturnih i javnih radnika u Republici Srpskoj, ovoga pridržavaju mediji, kulturni i javni radnici u Srbiji. U slučajevima kada je iz nekih razloga neophodno pomenuti taj termin, onda staviti u prvi plan Republiku Srpsku npr. Republika Srpska i ostatak BiH. Vrlo je značajno da političari u RS-u jasno stave do znanja javnosti i međunarodnoj zajednici da BiH ne smatraju kao jedinstvenu državu, već kao zajednicu dvije teritorije koje trenutno čine celinu. A tu celinu treba što češće nazivati neprirodnom, nametnutom, nemogućom...", stoji u ovom velikodržavnom programu.

Iščitavajući dalje Memorandum 2, lako prepoznajemo

da se Milorad Dodik u posljednjih nekoliko godina ponašao upravo prema detaljnim uputama akademika iz SANU-a, opstruirajući formiranje institucija, službi i agencija na nivou BiH i davao izjave o rastakanju BiH koje su mu napisali akademici iz SANU-a. "Stalno i uvek insistirati da je teška ekonomska, privredna i svaka druga situacija u RS-u produkt njenog nasilnog zadržavanja u BiH. I isticati da bi sve bilo bolje kada bi se RS odvojila", stoji u ovom dokumentu.

Po navedenoj matrici potrebno je, prema autorima ovog dokumenta, da se ponaša i državni vrh Srbije, koji javno ne može pružiti podršku rukovodstvu RS-a zbog optužbi za miješanje u unutrašnje stvari druge "države". Međutim, može djelovati indirektno, a u javnosti koristiti floskule tipa "dajemo saglasnost Republici Srpskoj za sve ono o čemu se dogovore narodi i entiteti u BiH". Upravo je ovo bila najčešća floskula čelnika Srbije, kako Borisa Borisa Tadića tako i Ivice Dačića i Tomislava Nikolića.

Akademici su razradili i scenario kako postupiti ukoliko međunarodna zajednica u BiH nametne neke od institucija na nivou BiH. U tom slučaju vlasti u RS-u (Dodik i njegovi saradnici) treba da svim raspoloživim sredstvima komplikuju i odugovlače formiranje te institucije, a kada se formira, da u nju postave odane kadrove koji će imati zadatak da je učine nefunkcionalnom. "Naravno, za to vreme stalno okrivljavati muslimane i njihovu želju za dominacijom na štetu Srba koje nastoje obespraviti i svesti na građane drugog reda. Potom tu situaciju koristiti za dokazivanje teze o nemogućnosti funkcionisanja zajedničkih institucija. Na istovetan način postupati i u slučaju donošenja zakona na nivou BiH."

Iako deklarativno tvrdi da se suverenitet susjednih zemalja ne dovodi u pitanje, Beograd ne odustaje od uhodane strategije instrumentalizacije Srba u RS-u. U prilog tome govori slijedeći dio Memoranduma 2: "Političari i državni funkcioneri Srbije će, u cilju podrške prethodnim stavovima, ubuduće zaobilaziti političare i institucije BiH, što je god više moguće. Političari i državni funkcioneri Srbije trebaju što češće imati susrete i sastanke sa političarima i funkcionerima iz RS-a, po protokolu definisanom za međudržavne susrete. Pri tom trebaju očigledno i transparentno ignorisati institucije BiH".

Također je navedena preporuka da državni funkcioneri Srbije što češće prisustvuju proslavama, političkim skupovima i drugim važnim događajima za Republiku Srpsku, kao što su "državni" i vjerski praznici RS-a, zatim predizborne kampanje i konstituisanje vlasti.

Visoki funkcioneri RS-a, privrednici, umjetnici, sportisti i ostali građani bi tokom boravka u inostranstvu trebali izbjegavati ambasade i konzulate BiH. Ukoliko im zatreba konzularna pomoć, onda bi se trebali obratiti DKP-ima Srbije u tim zemljama, bez obzira što formalno ne posjeduju državljanstvo Srbije. Službenici u DKP-ima Srbije su, kako stoji u ovom dokumentu, instruisani da u takvim slučajevima pruže pomoć građanima RS-a.

"NE SMIJE SE DOZVOLITI NI FORMIRANJE UDRUŽENJE PČELARA BiH"

"Ni po koju cenu ne sme se dozvoliti formiranje bilo kakvih saveza, udruženja ili asocijacija na nivou BiH. Dakle, ni po koju cenu se ne sme dozvoliti čak ni formiranje udruženje pčelara na nivou BiH, a o drugim važnijim asocijacijama se ne sme ni razmišljati. Čak i povezivanja saveza iz RS-a s onim iz BiH treba izbegavati. Naročitu pažnju treba obratiti na sportske saveze, a naročito na reprezentativne selekcije na nivou BiH. Svim silama se truditi da Republika Srpska ima svoja republička takmičenja u svim sportovima, na svim ni-



FASTV

NOVO HAYAT PAKET OD SAD NA FASTV!



za samo **\$20**

Mjesečno
Uključujući takse!

+ 100 TV Kanala samo
+ FREE HD BOX



ZOVITE FASTV I GLEDAJTE 100+ TV KANALA iz Balkana za samo \$20

1-866-639-8911

Address: 2320 Arthur Ave Bronx, NY 10458

Telephone: 1-866-639-8911

Website: www.FASTV.com

voima, uključujući i reprezentativni. Raditi na uvezivanju sportskih društava iz RS-a i Srbije, a vremenom ih ujediniti u jedan sportski savez. Onim Srbima iz RS-a koji eventualno budu prihvatili učešće u zajedničkim ligama na nivou BiH ili reprezentacije BiH jasno staviti do znanja da time izdaju srpstvo i svrstavaju se u red srpskih izdajnika. Ukoliko nastave sa takvim aktivnostima, primeniti druge mere kako bi se obeshrabrili", stoji u ovom šovinističkom velikodržavnom dokumentu. Dobrica Ćosić, koautor ovog dokumenta, kako saznajemo, imao je česte susrete sa Miloradom Dodikom u posljednjih nekoliko godina, a okarakterisao ga je kao "borbenog srpskog političara i odličnog taktičara".

"On je u mom doživljaju hrabar i dostojanstven borac za srpska prava i odbranu Republike Srpske na dejtonskim osnovama. Odličan je taktičar", rekao je Ćosić. "Muslima-

ni pod imenom Bošnjaka nastavljaju da se bore za unitarnu Bosnu na načelima Islamske deklaracije Alije Izetbegovića, uz izdašnu podršku svih dosadašnjih visokih predstavnika i sadašnjeg Valentina Incka. Ponašajući se kao srpska žrtva, oni verskim šovinizmom podgrevaju permanentnu i agoničnu krizu konfederalne dejtonske tvorevine", kazao je Ćosić.

Ova Ćosićeva formulacija postaje jasnija ako se dovede u vezu s onim šta je napisao o Bošnjacima u Memorandumu 2.

"Političari i ostali funkcioneri u RS-u i Srbiji, kao i svi drugi segmenti društva, trebaju izbegavati upotrebu termina Bošnjak i uvek upotrebljavati termin musliman, te ih i na taj način definisati kao religijsku grupu, a ne narod. Koristiti svaku priliku da se istakne da su to zapravo Srbi koji su izdali veru pradedova i prihvatili islam. Uvek i na svakom mestu uz muslimane u BiH isticati islamski fundamentalizam, ek-



stremizam, radikalizam i posebno terorizam. Naročito u tom smislu koristiti medije. Nastojati, podmičivanjem ili ucenama, angažovati što veći broj muslimana da govore o islamskom fundamentalizmu i terorizmu u BiH, jer njihove izjave o tome imaju veću snagu u odnosu na izjave Srba. Uvek i na svakom mestu isticati da je islamski fundamentalizam bio osnovni i jedini uzrok rata u BiH. Da srpski narod nije hteo rat, ali je bio isprovociran stvaranjem islamske džamahirije. Naglašavati da srpski narod nije branio samo sebe već i Evropu od najezde islamskih militanata”.

“Uvek i na svakom mestu isticati ratne zločine džihad ratnika nad nemoćnim i golorukim srpskim narodom u BiH u toku rata. Pokolje srpskog naroda u BiH od ruke razularenih pripadnika tzv. Armije BiH maksimalno tretirati kroz medije, književna dela, seminare, izradu spomenika, polaganje sveća, odštetne zahteve... Srbija će u tom smislu odigrati svoju ulogu shodno ranije definisanim stavovima, u šta će se osim državnih institucija uključiti i mediji, Akademija (SANU), intelektualci, umetnici, građani...”

“POTOKE I MOSTOVE NAZIVATI SRPSKIM, MA KOLIKO TO ZVUČALO SMEŠNO”

Istovremeno se preporučuje da političari i visoki funkcioneri RS-a i Srbije što češće koriste termin Republika Srpska, a institucije RS-a stalno nazivaju republičkim. “Koristiti termin Srpska, kako bi se na taj način RS definisala isključivo kao srpska teritorija. Pridev ‘srpski’ koristiti u svim mogućim situacijama, od naziva institucija, službi, ustanova, praznika, gradova, medija, banaka, sportskih klubova, književnika i njihovih dela, sela, zaseoka, reka, mostova i svega drugog, ma koliko to u pojedinim situacijama zvučalo neobično, čak i smešno”.

Prema autorima ovog opštenacionalnog dokumenta, neophodno je Republiku Srpsku i Srbiju uvezivati infrastrukturno i ekonomski, a kao preporuka stoji stvaranje čvrste saradnje u oblasti elektroenergetskog sistema RS-a i Srbije i to izgradnjom zajedničkih hidro i termoelektrana, ali i omogućiti i motivisati kupovinu preduzeća u RS-u privrednicima iz Srbije ili bar osnivati zajednička preduzeća.

Ćosić se u beogradskim medijima “izrekao” da je obavljao sudbinske dužnosti. Priznao je da je poražen, zajedno s ostalima koji su se borili za velike nacionalne ciljeve, ali izgovorio je i sljedeću nedvosmisleno rečenicu: «Ti porazi nisu konačni. Jedinu svetlu tačku nalazim u Republici Srpskoj koja je dokaz da smo osvojili i neke istorijske pobjede”.

Očito je da su “Otac nacije” Ćosić i velika ekipa Miloševićevih akademika iz devedesetih bili reaktivirani i angažovani na ovom velikosrpskom projektu. Nesumnjivo je također da je Milorad Dodik, koji je inače bio Ćosićev sluga pokorni u izvršenju ciljeva iz «Memoranduma 2», doslovno prihvatio tezu akademika Ćosića da je laž suština vođenja srpske politike i najbolji “vid srpskog patriotizma”.

OBAVJEŠTAJCI KOS-a NA RASPOLAGANJU DODIKU

“Formirati tajnu obavještajno-bezbjednosnu službu RS-a i koristiti neprocjenjivo iskustvo pripadnika KOS-a iz Srbije”

Akademici su se posebno fokusirali na Obavještajno-sigurnosnu agenciju u BiH, koja po njihovom mišljenju ne smije da zaživi u punom obimu kao “državna” institucija, a pogotovo ne smije da ima bilo kakav značaj u međunarodnim relacijama. Date su instrukcije da u cilju njene diskreditacije treba što češće proizvoditi afere, kako prema OSA-i u cjelini, tako i prema njenim pripadnicima, “naročito muslimanima”.

“Istovremeno, sve raspoložive kapacitete u RS-u i Srbiji usmjeriti na formiranje Obaveštajno-bezbjednosne agencije RS-a. U tom cilju maksimalno angažovati bivše pripadni-

ke OBA-e RS-a, Vojne obavještajne strukture Vojske RS-a i pripadnike Vojno-obavještajne službe Srbije, čije je iskustvo neprocjenjivo. Tako formirana OBA RS-a bi do osamostaljenja RS-a delovala diskretno i tajno”, stoji u ovom Ćosićevom uputstvu.

Paralelne strukture, prema autorima, potrebno je izgraditi i u graničnoj policiji, cariniskoj službi, državnoj policiji, diplomatsko-konzularnoj mreži, oružanim snagama i njihove službenike obučiti da mogu funkcionisati “kao zasebna državna struktura osamostaljene Republike Srpske i kao dio sistema Srbije”!

POSLEDNJE DODIKOVO SRBOVANJE U BEOGRADU

Dodik u Beogradu o BiH gradi sliku kao o tragičnoj i nedovršenoj državi, a skoro neopaženo u našoj javnosti prošla je sjednica „Saveta za odnose sa Srbima u regionu” u Skupštini Srbije. Tom prilikom je Milorad Dodik u prisustvu članova Odbora za dijasporu i Srba u regionu iznio čitav niz skandaloznih stavova, koji su međutim u potpunom skladu sa Memorandumom 2.

Njegovo obraćanje u Skupštini Srbije, gdje su se bili skupili predstavnici Srba izvan Srbije, pretvorilo se praktično u predavanje, čija je kulminacija bila ponovno potezanje prava na samoopredjeljenje Srba u Bosni i Hercegovini.

“Da li je možda došlo vrijeme za reafirmaciju prava na samoopredjeljenje? Kako neko drugi ima pravo na samoopredjeljenje, a mi nemamo? Pravo na samoopredjeljenje imaju narodi. Jesu li Srbi konstitutivan narod? Jesu. Zašto nemaju pravo na samoopredjeljenje? To je zbog nekog vremena koje dolazi”, rekao je Dodik.

Za Dodika rješavanje svih opeterećućih pitanja može se provesti ostvarivanjem dva cilja. To su mir u regionu i jaka Srbija. “Ima ovde ljudi u Srbiji koji misle šta je tu loše u toj priči o nekoj Bosni koja je bila pre rata. Koja je bila neko oličjenje priče o toleranciji i suživotu. Ima samo jedna stvar koje tu nema. Nema Jugoslavije. Ako nema Jugoslavije, onda ne može biti ni nečega što smo zvali Jugoslavija u malom.”

Strategija za rješavanje srpskog pitanja, na kojoj insistira Dodik, je slijedeća: “Državljanstvo! Promenite zakon. Dajte automatizam. Hrvati biraju predsjednika Hrvatske u po Banja Luke. Ja mislim da to nije problem. Moje pitanje je zašto mi ne biramo predsjednika Srbije. Da li se neko možda u Srbiji boji da ćemo se homogenizovati pa ćemo napraviti neku drugu priču?”

Marko Đurić, bivši savjetnik predsjednika Srbije podržao je Dodikove stavove i podvukao da je odnos prema Srbima u regionu isto što i odnos prema sebi samima. Đurić se založio za rješavanje srpskog pitanja kao jedinstvenog:

“Ukoliko želimo da opstanemo, opstaćemo u celini, boreći se za naš narod u celini”.

Aleksandar Popov, iz Centra za regionalizam, kaže da izostanak reakcija iz Srbije na Dodikovo izlaganje u Skupštini Srbije govori u prilog tezi da upravo Srbija jeste generator BiH krize. “Dodikove izjave su samo nastavak šizofrene politike koju Srbija vodi prema Bosni i Hercegovini. Mi, s jedne strane, imamo premijera Ivicu Dačića koji je bio u poseti Sarajevu. Nedavno je premijer Bosne i Hercegovine bio u poseti Srbiji. Vidi se napor u procesu normalizacije odnosa. Dodikovo izlaganje u Skupštini dolazi kao hladan tuš. Jedna je stvar ako predsednik Dodik te stavove iznosi u Banja Luci. Ali opet bi se od Srbije na neki način očekivalo da odreauguje, te da se pojavi kao faktor koji će ograđivanjem od takvih izjava doprinosti stabilizaciji stanja u toj državi, što od nje očekuje i Evropska unija.”

Intervju Momčilo Novaković:

“Za trutove u pravosuđu referendum nije rješenje”

Dosad smo potrošili silu vremena u nekakvom zagrijavanju za nešto što treba da krene. Mislim da je vrijeme, da se ne bismo pregrijali, da počnemo da radimo ozbiljno, izjavio je Momčilo Novaković, državni poslanik PDP-NDP-a

• Jedan ste od rijetkih koji je iskreno rekao da su državna i federalna vlast formirane u paketu, da se problemi sa nivoa FBiH ali i unutar same SDA odražavaju i na nivo BiH, dok drugi to poriču. Zašto?

- Ne mogu govoriti zašto drugi poriču, ali je evidentno da postoji problem. Demokratska fronta je izašla iz Vlade Federacije. Članovi DF-a su još u Savjetu ministara BiH, a SDA ima unutar Kluba u Predstavničkom domu posebnu struju, koja ima neko svoje viđenje, različito od viđenja ostalih, jer se

inače ne bi izdvajali. Sve to govori da većina u Federaciji, koja evidentno ne postoji, može biti upitna i na nivou BiH, ukoliko se u najkraćem roku ne okrenemo životnim pitanjima, onome što smo na kraju krajeva svi potpisali, a to su ekonomska i socijalna pitanja, rješavanje problema koji se tiču svakog čovjeka, a ne nekih globalnih i opštih priča, koje nikome ne donose dobro.

• Kada ćemo se okrenuti tome? Danima spominjemo agendu koju niko nije vidio. Jeste li je Vi vidjeli?

- Ja nisam vidio agendu. Pretpostavljam da su je ministri vidjeli i da su je pročitali. Na osnovu primjedbi iz entiteta vidim da su upoznati s njenim sadržajem. Neki to podržavaju, drugi smatraju da je treba nadograditi, da nije uvažen interes entiteta...



**NAJPRISTUPAČNIJE CIJENE REKLAMIRANJA
NA TELEVIZIJI!**



***Imate biznis? Želite više posla?
Oglašavajte se i Vi na televiziji!***



1-877-747-6097 :: info@europlus.tv

Reklamirajte Vaš biznis za samo

\$250 mjesečno

(dužina trajanja ugovora 6 mjeseci)

Privatne poruke i mali oglasi

\$100 mjesečno

(bez ugovora)

Primjedbe Zvizdiću

Kako god, to je nešto gdje moramo imati saglasnost svih vlasti. Nije moguće realizovati evropsku agendu bez svih vlasti, a ako ima nekih problema, treba ih što prije riješiti na način koji je prihvatljiv, koji je u skladu sa Ustavom i da onda krenemo u realizaciju te agende. Moram reći da imam primjedbi na rad sadašnjeg saziva Savjeta ministara. Mislim da se nisu angažovali u dovoljnoj mjeri da u parlamentarnu

koga u toj većini. Ako institucija ne funkcioniše ili ne radi kako treba, normalno je da je riječ o kadrovima. U svakom slučaju, ova parlamentarna većina mora imati priliku da ocjenjuje rad vlasti i da daje mišljenje o kadrovima koje je postavila prethodna vlast.

• *A što do sada nije funkcionisalo?*

- Do sada ništa nije funkcionisalo. Maloprije sam rekao



proceduru uvrste rješenja koja će biti na tragu ovoga što govorim. Razgovarao sam sa predsjedavajućim Savjeta ministara i on mi je obećao da će u narednom periodu, tako mi je rekao, nisam ni tražio obećanje, stići nekoliko projekata, zakonskih rješenja, izmjena propisa, koji će upravo biti na tragu potpisane izjave, na osnovu britansko-njemačke inicijative.

• *Dokad će HDZ braniti ljude koje je postavio SNSD i dokad ćemo slušati kako je Nezavisni odbor PSBiH zadovoljan radom direktora agencija, a svi su nezadovoljni radom NO?*

- Ne bih ulazio u stavove HDZ-a, sve dotle dok njihovi stavovi ne ruše koncept parlamentarne većine koja sada postoji na nivou BiH. Onog momenta kad se počne da ruši taj koncept, to nije samo problem HDZ-a, već svih onih koji učestvuju u vlasti, jer onemogućuje ozbiljne rezultate. Evidentno je da postoji nezadovoljstvo radom Nezavisnog odbora i to su svi rekli javno. Čak je bilo izjava i iz HDZ-a da nisu zadovoljni radom Odbora.

Nekorektno je braniti nešto što se ne treba niti može braniti. Da li to sada podrazumijeva promjenu kadrova i u kojoj mjeri - to je stvar sadašnje parlamentarne većine, ali ne bilo

da smo mi potrošili puno vremena u nekakvom zagrijavanju za nešto što treba da krene. I tako se zagrijavamo sedam, osam mjeseci. Mislim da je vrijeme, da se ne bismo pregrijali, da počnemo da radimo ozbiljno. Tamo gdje kadrovi koče razvoj institucija, treba da dođu drugi, sve u skladu sa zakonom. Parlamentarna većina treba da obezbijedi političku podršku kako ljudi koji rade taj posao ne bi bili usamljeni, kako bi bili svjesni da iza njih stoji nekakva većina koja će ih zaštititi ako rade dobro, a ako ne rade, da to neće ni činiti.

• *Slazete li se sa Draganom Čovićem da referendum u RS-u neće biti?*

- Pa, ja sam rekao da neće biti tog referenduma. I opet tvrdim da ga neće biti. Da bi bilo ko u BiH proveo bilo kakav referendum, mora imati ozbiljnu podršku nekoga - međunarodne zajednice, pojedinih krugova međunarodne zajednice, zemalja potpisnica Dejtonskog mirovnog sporazuma, da li je to saglasnost tri ili dva naroda... Nemoguće je u ovoj zemlji provesti ne referendum, nego rezultate referenduma, ako nemate nekog od ovih koje sam nabrojao iza sebe. Bojim se da je predsjednik RS-a ušao u tu proceduru bez podrške bilo koga od ovih koje sam naveo. Iz toga se da lako zaključiti da čak i da se provede referendum, upitna je primjena rezultata.



Am Dent, Inc.



Dental Care for Entire Family
Dr. NAZNEEN S. DALWAI, DMD

- * Cleaning and Gum Treatments
- * Bleaching, Bonding and Veneers
- * Crowns and Bridges
- * Tooth Colored Fillings
- * Extractions
- * One Hour Whitening (\$250)
- * Dentures and Partial
- * Bad Breath Treatment
- * Root Canal Treatment
- * Snoring Problem
- * Thumb Sucking Problem
- * Teeth Grinding Problem



Let us give you a winning smile!

Late Evening and Weekend Hours :: Phone 770.279.5000

Most Insurances Accepted **NOW OFFERING!** Ortho (Braces) Special - FREE Ortho Consultation
 Medicaid (uder 21) Peachcare New Patient Special (Exam, X-Rays, Cleaning) - ONLY \$75
 Major Credit Cards **0% Financing up to 12 Months through Care Credit**

www.drnazneendalwai.com :: 895 Indian Trail Road, Suite 11, Lilburn, GA 30047

Olde Salem Apartments

CALL FOR SPECIAL OFFERS*

- *2 Bedroom Apartment Homes
- *Total Electric
- *Free Water
- *Pool & Clubhouse
- *W/D Connections
- *Ceiling Fans, Mini Blinds & Drapes
- *Large Patios/Balconies



Za sve informacije na našem jeziku obratite se Nermini. Tel: 770-963-7057

345 Stone Mountain St. - Lawrenceville, GA 30045
 Directions: I-85 North to 316 towards Lawrenceville/Athens.
 Exit GA 120 East & turn right. Go about 1 mile to Langley Dr.
 & turn right. Turn right at Constitution & turn right onto Stone
 Mountain St. We are on the left.



NO APPLICATION FEE!**

*Prices & Specials Subject to Change.**With Approved Credit.

Ako je već upitna primjena, onda je logičnije da se ne održi referendum, ako već unaprijed znate da ne možete realizovati ono što se tamo zaključilo. Da ne dođemo u situaciju kao Grčka, da izađu ljudi, potrošimo pare, izjasne se ljudi i onda se radi drugačije.

• Je li to opet skretanje priče sa velikih afera, Bobar banke...

- Naravno da ima i toga. Moramo jednu stvar shvatiti. Ozbiljne su primjedbe na funkcionisanje pravosudnog sistema u BiH. I te primjedbe se ne smiju zaboraviti. To što sam ja rekao da neće biti referenduma, ne znači da ovi u pravosuđu rade dobro, da mogu da leže tamo kao trutovi i da čekaju neku novu priču o referendumu od bilo koga. Mora se uraditi reforma pravosudnog sistema u BiH. Ljudi moraju da počnu ozbiljno da se bave ovim poslom. Ne može biti realizacije političkih ciljeva preko pravosuđa. Ono stvarno mora biti nezavisno. Pravosuđe mora dati pravdu svima na jednak način. I toga nema danas, toga smo svi svjesni. Pokušali smo to dobiti strukturalnim dijalogom, ali je očito da mi još nismo sazreli za otvaranje tih poglavlja i u većini zemalja ozbiljna rasprava sa strukturalnim dijalogom počinje nakon otvaranja nekih drugih poglavlja i stvaranja pretpostavki. Jednostavno, ima milion razloga zbog čega se pravosudni sistem mora reformisati, zbog čega se tamo mora drugačije raditi, ali mislim da referendum u ovom momentu to ne obezbjeđuje. To je suština, on ne obezbjeđuje reformu. Šta god mi tamo rekli - nije garancija

da će doći do reformi. Do reformi pravosudnog sistema može se doći dogovorom, konsenzusom vlasti na svim nivoima. Pojedinačnim iskakanjem i pokušajima, mi ustvari stvaramo strašnu klimu koja za posljedice na terenu može imati različite napade, ekcese, prebijanje ljudi ni krivih ni dužnih, a što je rezultat atmosfere koju, nažalost, mi političari stvaramo u BiH.

• Dobro, hoće li se iko pojaviti od vas i reći dosta je ove priče?

- Vidjeli ste da je u Parlamentu bilo takvih tonova, da je stvarno krajnje vrijeme da počnemo da razgovaramo o pitanjima u kojima se slažemo. Mi smo u poslijeratnom periodu imali tu fazu, kad smo na taj način funkcionisali. Bavili smo se onim o čemu se možemo složiti. Krajnje je vrijeme da se vratimo tom modelu rada. Nema potrebe da testiramo javnost o tome hoće li podržati centralizaciju BiH, kad znamo da neće. Ne treba da testiramo javnost hoće li podržati nezavisnost Republike Srpske, kad znamo da neće. Zašto ta pitanja potencirati, umjesto da u ustavnom okviru rješavamo ono što se da riješiti.

• Da se ne vidi koliko je ko ukrao državnih para?!

- Naravno da je to jedan od razloga. Apsolutno personalni razlozi, skrivanje nekih afera kod sva tri naroda, kod svih vlasti uvijek je motiv da se u prvi plan postavlja neslaganje.

• Da li Vam je bila znakovita posjeta italijanskih predstavnika vlasti i banaka nakon što su propali pregovori sa





Dino Multi-Services

DMS

PREVODI, NOTARSKI I
ADMINISTRATIVNI POSLOVI

Pružamo usluge:

- Notara, Apostille
(međunarodna nadovjera dokumenta)
- prevoda i ovjere različitih vrsta dokumenata na engleskom ili na našem jeziku (punomoći, diplome, uvjerenja, ugovori, rodni i vjenčani listovi, nasljedničke izjave)
- popunjavanja aplikacija za zelene karte, državljanstva, pasoše, zaposlenja i sl.
- prevođenja (sudovi, imigracioni uredi, social security, dfcs, bolnice, banke, posao)

CENTAR ZA MALU PRIVREDU

NA JEDNOM MJESTU: ODLUKE - SAVJETI - RJEŠENJA

ADRESA: 919 OAK MOSS DR.

LAWRENCEVILLE, GA 30043

E-MAIL: DKRGO@BELLSOUTH.NET

tel.(678)429-4353

KRGO DINO



Agencija locirana u Jacksonville - Florida
Vam i ove godine nudi najpovoljnije karte za sve destinacije svijeta

Imamo letove po nevjerovatno povoljnim cijenama za Sarajevo, Zagreb, Beograd, kao i za druge gradove Europe

Naši ugovori su sa avio kompanijama kao što su: Lufthansa, US Airways, Air France, Delta, United, Austrian Airlines, British Airways i mnoge druge


Sa nama možete dovesti familiju i prijatelje iz Bosne i Hrvatske, tj. cijele Europe i svijeta.

Karte se izdaju ovdje, a osobe koje lete podižu karte na aerodromu sa kojeg polijeću.

Također nudimo i osiguranja za dobivanje vize kao i osiguranja za karte, tj. putničko osiguranje "Travel Insurance".

Nazovite nas i uvjerite se da smo najjeftiniji i najbolji.

Tel: 904-866-9893

 [facebook.com/eminatravel](https://www.facebook.com/eminatravel)

E-mail: eminatravel@bellsouth.net

SELLER OF TRAVEL REF. No. 5T35868

M & J

STUMP GRINDING & TREE REMOVAL SERVICE



770-274-8590

Mark Narciso

-Prompt and affordable

-Free estimates

mnarciso2011@hotmail.com



www.facebook.com/Stumpgrinderman

MMF-om i tražimo li mi to nove komercijalne kredite?

- Krediti su uglavnom uzimani na entitetskom nivou, a mi ih ovdje ratifikujemo i dajemo im oznaku Bosne i Hercegovine. Činjenica je da se to i ne krije, da se javno govori o tome da se komercijalni krediti razlikuju jedan do dva posto, kao da je jedan-dva posto jednako jednoj ili dvije marke a ne stotina miliona maraka. Sigurno je da su vlasti na nivou entiteta, da bi zadovoljile građane, smanjile mogućnost eventualnog bunta, zbog velike nezaposlenosti, malih penzija, plata, lošeg standarda, spremne da ulaze u kreditna zaduženja sa komercijalnim bankama pod znatno nepovoljnijim uslovima nego što su to aranžmani sa MMF-om, Svjetskom bankom...

• Jeste li kao član Administrativne komisije glasali da Dušanka Majkić dobije otpremninu od 28.000 KM?

- Podržao sam, jer je to u skladu sa važećim propisima. Ali, na toj sjednici sam rekao da je potrebno utvrditi može li se status penzionisanih, koji odu u penziju i ponovo se aktiviraju i budu izabrani kao poslanici, definisati kao status neprofesionalno zaposlenih poslanika. Tako bi dobili razliku a ne i penziju i platu poslanika, već razliku između penzije i plate, pa kako bude da bude.

Dušankin propis

Ponovo sam to predložio na Administrativnoj komisiji i

donijeli smo zaključak da se utvrdi i zakonski osnov prijedloga. Ja sam to nazvao Dušankinim propisom. Nije ona jedina, ali je inicirala sve ovo što se u javnosti govori. Moralni aspekt je važan. Ima poslanika koji to nisu iskoristili. Koleginica Majkić se očito opredijelila za propise i svjesna je da će u naredne četiri godine jako teško moći pričati o moralu. Rezultat ovoga mora biti promjena odluke Administrativne komisije. U kom pravcu će ona ići, ne znam, ali mora ići. Imali smo situaciju da je zahtjev podnijela žena koja više nije poslanik, ali je u onom radnopravnom statusu, nakon isteka mandata, te traži penziju i otpremninu. Formalno ima pravo. Moramo napraviti uslove da to nije moguće. Znači, ako ste završili kao poslanik - završili ste. Može se to urediti drugačije i mislim da hoće.

• Ima li volje među Vašim kolegama?

- Mislim da ima volje i raspoloženja u Administrativnoj komisiji da se ta pitanja riješe drugačije. Dogovorili smo da se zakaže sjednica, gdje bismo na dnevni red stavili upravo uslove u kojima rade poslanici, odluke, da to sve iščitamo i vidimo šta mijenjati. Umjesto da rješavamo pojedinačna pitanja, mnogo bolje je da riješimo statute klubova, da bi ljudi mogli da rade u normalnim uslovima. Da isključimo situacije po kojima je 30 poslanika iz prethodnog saziva zadužilo laptope i nije ih vratilo. Zašto da mi dajemo poslanicima išta, iako je to bila pomoć OSCE-a.



THE BEST PRICES ON VEGAS, GUARANTEED.

\$149

\$69

\$29



USE PROMO CODE **SPECIAL** FOR

10% OFF

EVERYTHING ON VEGAS.COM

OR CALL US: **1-800-909-3013**



VEGAS.COM

NOT VALID ON AIR OR GIFT CARDS. VALID UNTIL 12/31/2015 © 2015 VEGAS.COM

POZITIVNE PRIČE: Bh. dijaspora iz Sjeverne Amerike u 5 godina pomogla 273 porodice Humanitarni fond Atlanta uvijek uz domovinu

Humanitarni fond Atlanta (HFA), koji je prije pet godina osnovao džemat "Zajednica Bošnjaka Džordžije" (ZBGA), već pet godina pomaže socijalno ugroženim i povratničkim porodicama te bolesnima širom BiH.

Samo u julu ove godine donirali su skoro 45.000 KM, a kako nam je kazao predsjednik Fonda Fadil Cvrk, u prethodnim godinama pomoć su uputili za ukupno 273 porodice.

Veliko povjerenje

- Kompletan rad Fonda odvija se kroz džemat. Pored novca, osiguravamo i donacije u vidu sitne i krupne stoke, platenike, hranu, kao i manje donacije za kupovinu građevinskog materijala. Bili smo uz narod u prošlogodišnjim poplavama, kada smo najugroženijim porodicama lično uručili više od 20.000 KM. U junu i julu donirali smo tri krave povratničkim porodicama u Srebrenici i Vlasenici, dok smo 12 platenika donirali

porodicama u Kalesiji, Zvorniku, Srebreniku, Cazinu, Modriči i Vukosavlju. U istom mjesecu, sa 8.000 KM za kupovinu građevinskog materijala pomogli smo povratničku porodicu u Kozarcu - istaknuo je Cvrk.

Osim što pruža pomoć, Fond stipendira i odlične učenike i dobre studente slabijeg imovinskog stanja.

- Trenutno stipendiramo 19 učenika i studenata širom BiH. Sve donacije realiziramo isključivo putem TV emisija zbog naših članova, jer znamo da se mnogi služe prevarama, lažima i na nepošten način dolaze do donacija. Svaki naš član za svaku uplatu dobije priznanicu, svakog prvog u mjesecu dobije finansijski izvještaj o uplatama članarine i donacija, kao i o rashodima za protekli mjesec, a nakon toga dobiju povratne informacije o utrošku tih sredstava. Naši ljudi žele pomoći, ali isto tako hoće da znaju gdje ta pomoć ide. Zato je naš tran-





Fadil Cvrk

sparentan rad najveći razlog što smo uspjeli - pojasnio je Cvrk.

Dva načina

Novac prikupljaju na dva načina, kroz članarinu, koja iznosi 10 dolara mjesečno, i putem donacija. Fond broji 360 članova i taj broj se stalno povećava.

- Nismo ograničeni samo na područje Atlante, član može biti ko god to želi bez obzira na to u kojoj državi Sjeverne Amerike trenutno živi - naglasio je Cvrk.

Kako se obratiti za pomoć

- Svi oni kojima je pomoć zaista potrebna, mogu nam se obratiti putem e-mail adrese: srebrenica95@yahoo.com. Također, mogu me kontaktirati putem mog profila na Facebooku, kao i putem naše stranice na Facebooku HFA - istaknuo je Cvrk.

Povećava se broj članova

- Iznos naših donacija je svake godine mnogo veći u odnosu na prethodnu. Stalno povećavanje broja članova koji redovno uplaćuju članarine, garancija je da će Fond još dugo funkcionirati - istaknuo je Cvrk.

46.000 dolara poslali u BiH u 2013. godini

67.000 dolara iznos koji su uputili u 2014.

100.000 dolara planirani iznos koji će poslati u ovoj godini

Autor: M. ČUSTOVIĆ

Dada Batinić

Šta na plaži radi Bosanka, Hercegovka, Srpkinja, Hrvatica...

Knjževnica iz Makarske Dada Batinić, nakon osvrta na turiste na Jadranu, iznijela je svoje viđenje kako se pripadnice ljepšeg pola ponašaju na plaži.

Amerikanka se namaže po prsima pa zaspe na štumku. Kad joj leđa zadime, oni prisebniji je umlate šugamanon po kičmi. Cili život sluša kako je zdravije spavat na leđima, ali do danas nije svatila zašto. Smije se i plače istovremeno, ponavljajući 'fuck, fuck, fuck' i 'my god'... Mislite da je u stanju šoka pa je isplekate. Kad svatite da nije do šoka, nego do vokabulara, plesnete je jednon za svoj gušt i više je ne obadajete.

Španjolka svako malo vrisne nečin oduševljena; ili je prošla jedrilica, ili galeb ili vlastiti joj život prid očima. Pola plaže misli da ima govornu manu, druga polovica zna da je španjolski takav jezik. Maže se kremon malo po rukama, malo po nogama i usrid mazanja joj padne na um nova aktivnost - skupljače školjke. Itne kremu, čeprka po kamenčićima, siti se da bi sladoled. Ne može nać novčanik pa iskrene cilu boršu na žalo. Vrisne od sriće, eto di joj se zagubila pinceta. Odma iščupa dvi dlake iz obrva. Kad ugleda izletnički brod, skoči na noge i maše dok brod ne zamakne za kakav rt. Nema kad ni izgorit, jer je sunce ne stigne pržit duže od dvi minute na isto misto.

Ka šta porno glumica razmazuje spermu po grudima, tako i *Srpkinja*, glave zabačene unazad, utrljava kremu u kožu. To je gledatelju uzbudljivo, a njoj pomalo dosadno. Prezirnin pogledon traži tipa neizgrizenih noktiju s kojim bi igrala karte. Namače se u moru ka šubara u lavoru, pomnjivo pazeć da svaka dlaka ostane suva. Ako ste je spasili od obada, ajkule ili UV zračenja, ne udostoji van se zafalit, ali reće deset brojeva. Pretpostavlja da pozivni znate.

Mađarica se maže ka da baca inkarat na zid. Obilato i di padne. U nje ima svega u izobilju, sisa, dupeta, bedara, pari tri žene u jednoj. Sve na njoj skakuće, a ako je se oće slika mora se aparat namistit na "Sport" jer pljeska rukama, podiže sise, smije se i ne moreš je pratit prostin okon. Konkurencija je Srpkinji, a u prilog joj ide to što, za razliku od Srpkinje, nije snob.

Talijanka je čula da je gledanje u sunce zdravo, a privatno misli da ni suncu ne bi bilo loše gledat u nju. Na plaži je povazdan i izgleda ka gromon pogođen bor. Osušena i crna, namršteno promatra svakoga, a u nju gledaju samo ljubitelji prirodnih katastrofa. Oko 19 h se nasmije, palo joj na pamet da se sinoć kresnila te da bi mogla i večeras. Tad pogleda



svog momka, s kojim inače nema zajedničkih tema, i razvalja se po njemu ka tisto po tepsiji. To se zove predigra.

Slovakinja maže muža koji je crven još od prošle sezone. Posvade se jer bi on skinio kupaće, a ona bi samo snimala kameru i gledala okolo. FKK plaža in je besplatan pornić i iako mnogošta sami ne prakticiraju, vole gledat. Jedini su u kostimu pa im, shodno običaju na toj plaži, svi bulje u spolne organe. Takav presing Slovak ne može izdržat pa pobignu ča. Kameru zaborave.

Lokalna ženska leži pet minuta, a pari joj se da leži već šest dana. S obziron na to da je odavde, kreme i losione smatra znakovima slabosti. Na plažu može kad oće pa zato i ne ide više od tri puta godišnje. Živcira je sve šta čuje: dičinji plač, zvuk glisera, cvrčci...Drži zatvorene oči da makar jedno osjetilo odmori. Ne vidi imbrlanoga Antu kako iza kamena drka na nju.

Njemica još nije ni prostrla šugaman, a nos joj se već ljušti. Pari torta višekatnica, red bjelanjka, red kreme. Maže se nezainteresirano i većinu sebe priskoči. Neke dijelove tijela nije takla, a neke ni vidila od pete godine. Kreme nema dovoljno za njen i mužev drob pa odlučuje mazat samo svoj. Ka i u pećnici, zagori sve osin kreme.

Bosanka se maže da lipo miriše, a ne zato jer joj je zdravlje prioritet. Nivea od po kila njoj traje skoro cili dan. Komarac joj sleti na rame, ali prije negoli je stigne ubost klizne niz nju ka niz tobogan te skonča među njenin sisama. Bosanka puno stvari radi istovremeno; lakira nokte, pije kafu, tipka na mobitel, puši... Non-stop nekog pozdravlja i znade više ljudi po Makarskoj negoli vi šta ste ovde rođeni.

Ono šta vaša mala neće da nosi, **Japanki** stoji ka saliveno. Japanci lito provedu ispod lumbrele, tek tu i tamo proviri nečija ruka sa ščapon ili mobitelon. Nikad ne izgore iako su vanka u svako doba dana. Nikad ih niko nije vidijo na plaži iako prođu tuda. U pet dana obiđu sedan zemalja, a di su bili saznaju kad dođu doma i vide sve slike. Vozaču koji ih vozi do aerodroma firma providi naočale za varenje da ne bi zbog bliceva obolio od epilepsije.

Gastarbajterica ide na plažu zaogrnutu pareon, u udobnin sandalama i s platnenin rusakon na leđima. Sve joj je to omiljeno i prošlo je cili krug, od modernog do retro. Vi u pet godina prominete tri para sandala, a njena obuća je ka vaša svekrva, mislili ste da neće doživit narednu sezonu, a dura otad već petnestu godinu. Gastarbajterica je alergična na sunce pa se ospe još u 7 h ujutro zafaljujući jednoj zraki koja se probila kroz grilju. Ako se odvaži po plaži odat bosa otvaraju joj se rane na stopalima, puca koža, rascvitaje se peta. Uspije nagazit i jedinoga ježinca u okrugu od deset kilometara. Dok čita knjigu očekuje da plaža zamre i da svi šapću ka u biblioteci. Kad se to ne dogodi, siti se da je zbog primitivizma i otišla s Balkana.

Crnogorka ne bi ni dolazila sa Žabljaka da nije ode našla posal. Ne maže se ničin jer svaka taktilna djelatnost u nje izaziva nelagodu. Plivala bi prsno, ali joj je glupo širit noge ako ne misli ostajat trudna. Fali joj familija, pogotovo čaća, pa zasuče brkove i trče kući plakat. Na plaži je s rodicon koja u čudu gle-



da za njon. Ne mogu se razumit jer je rodica iz Kotora.

Hercegovka maže najprije svoju dicu, onda tuđu, a zatim sve mlađe od osamnaest godina. Proklinje neodgovorne matere, ali nije jasno jel se neke direktno obraća ili govori sama sa sobon. Već oko 11 h gubi glas od silnih povika ko će kad u vodu, a ko kad iz vode... Ka što nogometašima kad izađu s terena trener baci jaketu na leđa, tako ona svakome ditetu koje izađe iz mora zaogrne šugamanon ramena. Promrzle čupa iz mora van, vatajući ih za vrat ko mačiće. Kad ih sve pobaca na žalo i prosuši, pošaje ih čaći u kafić da in kupi po sladoled. Sebe ne maže jer na se ne misli i do kraja dana liči na pamidor. Nije vako izgorila još otkad je u Međugorju išla na brdo ukazanja.

Gay ženske niti side niti leže nego su poluzavaljene ka Rubensovi modeli. Ne da in se mazat, teško in je plivat, mrzi ih ležat i jedino šta ih veseli je zvirat po plaži i pogađat koja je ženska možebitno gej. Zaključe da svaka jest, ali da neke toga još nisu svjesne.

Gay muškarcima ne triba šugaman jer oni odstoje tričetiri ure na nogan, uvik s rukama oko struka. Izlože sve šta je u ponudi pa prolaznik može birat boju, veličinu, kapavac, zavisi ko šta voli...

Engleskinja ne može pocrnit, može samo izgorit i dovest u opasnost neki od svojih 749274897987 madeža. Umisto plaže obilazi znamenitosti, a s obziron da je u Makarskoj, crkava i izgara tražeći kulturu. Dolipće do Česme na trgu di bori se sa lokalnon đukelon za slobodnu kanelu. Srčuci vodu začuje zvuk klavira i nadajući se da se ne radi o fatamorgani stigne do Glazbene škole. Unutra vidi čistačicu kako magičnon krpon briše tipke. Onesvisti se, napokon opuštena.

Šveđanke mažu jedna drugu, na plažu su došle trčeći, a najružnija od njih izgleda ka Bo Derek. Svaka može reklamirat zubnu pastu i bit manekenka, ali i bez toga mogu stavit pornić na ju tjub. Vole ih i muškarc i žene jer nikome nisu konkurencija. Ako van kresne muža, ponudit će da kresne i vas. Ako niste zlopamtilo - prihvatit ćete ponudu".

Dada Batinić

Brko

Osim redovnih osnovnih škola koje su obrazovale i vaspitavale djecu s moga Bistrika, "6. april na Hri-du", "Ilija Grbić" na Bistriku i "Morice Moco Salom" kod Crkve sv. Ante, bila je i škola koja se nalazila u Ulici Mjedenica i mi smo i tu školu nazvali jednostavno: "Mjedenica".

Ako se dijete rodilo i raslo, blago mentalno retardirano – išlo je u tu školu. I ako neki nikako nisu mogli da završe peti razred, jer do tog razreda učitelji su znali biti popustljivi, kad su nastavnici digli ruke od takvih, slalo ih u Mjedenicu. Mi ostali pojednostavili smo stvar i kvalificirali tu školu kao "školu za budale". I kasnije su njeni učenici, kad god i kako god su mogli, krili taj dio biografije, jer kad bi se saznalo, onda bi se obično reklo:

"Ma pusti, šta on zna kad je iš'o u školu u Mjedenicu".

Rijetke ribe

Brko je završio osnovnu u Mjedenici. Dalje nije išao. A nije bio budala, bože sačuvaj. Jer, naučio je i perfektno govorio talijanski, znao računati kao kakav spretan trgovac, jedino ga je malo zezalo to što je ponekad htio da bude na malo višoj intelektualnoj razini pa nam se znao potužiti kako je čim dođe u ovu prljavu Jugu, "demolarisan". A kad bi pogriješio u nekom pojmu, onda bi rekao: "Ma to mi je izašlo onako ma-

nihalno".

Osim što je dobro izgledao, što se oblačio kao kakav maneken iz najskupljeg svjetskog magazina, što je bio spretan džeparoš, Brko je bio pravi maher u lovu na ribe mrežom. Na, po svemu skromnoj, rijeci Miljacki gdje su uglavnom plivale male gage, veće plise i najveće sapače našla bi se ponekad i kakva velika mladica – pastrmka. E, tu je Brko zajedno sa svojim ortakom Pekarom imao nos za naći i uloviti te rijetke ribe. Ovo navodim zbog toga što sam tu njegovu spretnost opisao davno u priči o Brki koja je objavljena u nekadašnjoj jugoslovenskoj reviji Duga, a on tada bio u zatvoru, pa došao kako je došao i do te Duge i poručio mi da će mi "kad izađe, oko izvaditi". Bio, valjda, ljut.

Strah me je malo bilo. I kad je izašao, morali smo se kad-tad sresti. I sreli smo se.

- A šta ti ono pišeš o meni u Dugi?, pita me Brko.

- Zar si pročitao?, kao čudim se ja.

- Jesam...i ono kako lovim ribe i kako bježim sa stanice...

- Ali, Brko, vidi, ljudi se bore da dođu u novinu da postanu popularni. A ja sam tebe opisao kao majstora jednog zanata i jednog hobija. I ti sad ne mane još k'o i ljut?



Malo se zamislio, a onda me pozvao na piće.

U Zagrebu je to bilo kad su on i Muha maznuli novčanik, pa valjda Muha vidio opasnost i zavikao: "Bjež', Brko." Sutradan u Večernjem listu objavljen tekst s naslovom "A Brko bjež'" i opisan slučaj kada je građanin taj i taj ostao bez novčanika.

Jedino što su svjedoci vidjeli jesu neki mladi ljudi koji su se hitro udaljili sa mjesta i pomenute riječi koje su čuli.

Brko i Muha bili su odličan tandem, ali svoje-glavi, svako na svoj način. Muha je bio puno jači. Jedno popodne sreo sam Brku kod zagrebačke džamije, oko mu otečeno, jedva se vidi od šljive.

- Toni, hajde, majke ti, kupi mi jedan nož gdje ovdje ima blizu.

- Što će ti nož, pitam.

- Da ubijem onog Muhu, jebem li mu... (pretpostavljate da se radi o dijelovima porodice).

- Zašto, šta se dogodilo?

Uglavnom, bio je neki tal u pitanju, nakon kojeg su onda sjeli da kockaju, pa Muha na kraju udario Brku i oteo mu pare. Družili su se oni i kasnije, putovali zajedno i u Italiju, ali nikada više nisu zajedno radili.

Iz Sarajeva u Zagreb, iz Zagreba u Italiju. Italija je postala Brkina nova domovina. Više je svog radnog vijeka proveo po Trstu, Milanu, Veroni, Padovi, negoli u Sarajevu i Zagrebu zajedno.

U Sarajevo je dolazio porijetko. Kad bi došao, obavezno bi donio puno novaca i cijeli jedan butik garderobe koju je nakupovao od šanera (šaner-kradljivac uglavnom garderobe po skupim buticima, op. p.) A duša mu bilo da se obuče i onda da o svakom komadu garderobe kaže pokoju riječ. Uglavnom, bile su to cijene tih zaista impresivnih kožnih jakni, pletenih džempera i cipela. Znao se dnevno po dva-tri puta preobučiti i kao maneken špartati niz Bistrik. Mogao je taksijem, ali nije, jer ne bi ga vidjeli.

Jednom se bio i oženio. Našao prekrasnu trgovku Lulu i počeli zajedno da žive. Bilo para, kao i uvijek kod Brke, na početku nekoliko mjeseci. Ali, malo kocka, malo alkohol i kako došlo, tako i otišlo. Medeni mjesec se brzo završio i onda su slijedile drame. Kako s parama, tako se brzo i sa Lalom rastao i - nazad u Italiju.

Bilo je i zatvora u Brkinoj biografiji. Često, ali uglavnom kraće kazne najviše do dvije godine. Kad je ležao u Trstu, poručio mi da mu donesem knjiga. I izabrao sam četiri-pet tadašnjih bestselera. Odnio sam mu ih, bio je zahvalan i zaista ih je i pročitao jer se kasnije podsjećao nekih junaka i nekih zgoda iz tih knjiga. Te moje sitne usluge, kao i činjenicu da sam uglavnom razumijevao njegova razočarenja strpljivo slu-



šajući njegove ispovijedi Brko je znao da nagradi.

Ukradeno blago

Moram priznati da sam mu ostao dužan nebrojene večere na koje me rado pozivao, pa onda i one lakovane cipele što mi ih je dao za prvi sastanaka sa Mirjanom (o cipelama i sastanku slijedi jedna od priča, op. p), a nekako mi je najljepše bilo kad je pozvao mene i Oku u Italiju. Nije to bilo samo zato što nas je htio impresionirati svojim životom na visokoj nozi, nego ponajviše stoga što nam je povjerio svoje torbe i dragocjenosti koje smo trebali da prebacimo u Sarajevo. A on će već svojim znanim putevima preko "divljih" graničnih prelaza (Brko nije imao sopstveni pasoš) stići za nama. Pa nas vodio po kafanama i restoranima, upoznavao sa svojim prijateljima, a najviše smo uživali kad nas je odveo u hotel "Kristifor Kolumbo" u poznatom turističkom centru Abano Terme. Napolju sniježilo, a Oka i ja izašli u velike, tople bazene i kupali se.

Pa smo onda nekako prebacili Brkine pokretne butike vozom do Zagreba, a od Zagreba platio nam avionske karte. Ja po nesreći nisam premještao skupocjene satove i zlatninu koju je on složio u jedan od zadžepaka na torbi i kad smo sletjeli na Butmir, nešto duže smo čekali naše, odnosno Brkine torbe. Kad su stigle, nisam ništa provjeravao, a kad smo došli kući - nigdje ni satova ni prstenova ni narukvica. I, zamislite, Brko galantno oprostio i halalio to svoje ukradeno blago.

Bilo je to već vrijeme nekako pred sami rat i tada smo se zadnji put sreli. Iz tog susreta ne pamtim niti jednu rečenicu koja bi možda sada pasala ovoj priči.

Usred rata, dok su njegovi prijatelji i rodbina ginuli u Sarajevu, Brko je poginuo u Italiji. Verzija koja je došla do nas glasi: zakuhao sa marokanskom mafijom i Marokanci ga ubili, tako što su ga pregazili automobilom.

Brko nije bio posebno darežljiv, ali pošto je imao životno osiguranje, nakon smrti njegova braća dobila su taj novac, tako da ono što im nije, a mogao je, davao za života, ostavio im je nakon smrti.

Toni Skrbina

NEMA POVRATKA

Zagrijavanje okeana ne može se zaustaviti

Porast nivoa mora od 6 m preobličio bi obalna područja. Na mjestima koja će do 2100. godine biti ili potopljena ili izložena poplavama trenutno živi 150 miliona ljudi.

Čak i ako uspijemo da ograničimo globalno zagrijavanje na 2 stepena Celzijusa, što je trenutni cilj, nivo mora bi svejedno mogao da poraste za najmanje 6 metara, što bi radikalno preoblikovalo obalu širom svijeta i uticalo na živote miliona ljudi.

Ovo otkriće objavljeno je u novoj studiji koja je pokazala koliko je nivo mora porastao posljednji put kada je nivo

rast nivoa mora od 6 metara preoblikovao bi obalu SAD, a ugrozilo bi i obalne gradove širom svijeta. Prema procjenama, najmanje 150 miliona ljudi trenutno živi na mjestima koja će do 2100. godine biti ili potopljena ili izložena jakim poplavama.

Nivo mora već je porastao za 20 centimetara u odnosu na predindustrijsko doba. Taj porast je dramatično povećao pojavu poplava tokom plima u obalnim mjestima.

Ali, ima još stvari koje bi trebalo da nas brinu. Nedavna istraživanja pokazala su da je Ledena ploča zapadnog Antarktika, koja sadrži dovoljno leda da podigne nivo mora za 3-4



ugljendioksida bio ovoliko visok. To je bilo prije oko 3 miliona godina kada je Zemlja bila 2 - 3 stepena toplija, Arktik 8 stepeni, megalodoni (džinovske prahistorijske ajkule) su plivali u okeanima, a nivo mora bio najmanje 6 metara iznad trenutnog nivoa.

- Odluke koje sada donosimo o tome gdje želimo da budemo 2100. godine, staviće nas na put bez povratka. Kada glečeri počnu da se tope, promjene postaju nepovratne - izjavila je Andrea Daton, geohemičarka na Univerzitetu u Floridi.

Studija ispituje prošle promjene kako bi moglo da se predvidi šta će budućnost donjeti obalnim mjestima. Prema zasebnim istraživanjima organizacije "Climate Central", po-

metra, počela da se otapa. Također, Grenlandov doprinos povećanju nivoa mora drastično je porastao u posljednjih deset godina i naučnici vjeruju da će odigrati veliku ulogu u podizanju nivoa okeana.

- U sljedećih nekoliko decenija doseći ćemo temperature koje smo imali u prošlosti. Razumjevanje toga koji su najranjiviji djelovi polarnih ledenih pokrivača ključno je za našu budućnost - rekla je Daton.

Najvažnije pitanje je koliko dugo može da potraje dizanje nivoa mora na tako velike visine. Nivo je trenutno u porastu i očekuje se da će se taj trend nastaviti. Daton kaže da njena grupa radi na novim tehnikama kako bi bolje definisala stope rasta.

Apple i Samsung razgovaraju o mogućnosti ukidanja SIM kartica

Za korištenje pametnih telefona, većina nas još uvijek koristi komad plastike poznat kao SIM kartica. Ali ako se Apple i Samsung dogovore tada ove kartice neće biti u upotrebi još dugo.

Ali, bez brige, ništa se neće dogoditi najmanje do kraja sljedeće godine. Financial Times navodi da su tehnološki divovi napredovali u razgovorima o početku korištenja elektronskih SIM kartica u svojim smartfonima, omogućujući korisnicima više mobilnosti u prebacivanju između različitih operatera.

GSMA, industrijska asocijacija koja zastupa mobilne operatere, saopštila je kako postoji sporazum koji će uskoro biti objavljen sa detaljima standarda za nove SIM kartice. Međutim, nove kartice vjerovatno neće biti dostupne za najmanje

godinu dana, navodi se u izvještaju.

“U saradnji sa većinom operatera, plan je dovršiti tehničku infrastrukturu koja će se koristiti u razvoju ‘end-to-end’ SIM rješenja za potrošačke uređaje, a kraj ovih poslova predviđen je do 2016. godine”, navodi se dalje u izjavi

Anne Bouverot, predsjednica Uprave GSMA, rekla je da organizacija nastavlja razgovore s Appleom kako bi “osigurala njihovu podršku za inicijativu.”

“Uspjeli smo ih sve okupiti na jednom mjestu, s Appleom i Samsungom koji su pristali biti dio tog rješenja”, rekla je ona.

“Mi smo radili s njima i drugima kako bi kreirali industrijska rješenja za strojeve, a dogovorićemo rješenja i u sferi potrošačke elektronike.”



jedna web stranica za sve vaše potrebe

www.bosnianyellowpages.us

ŠVEDANI OBORILI REKORD U UBRZANJU

Superautomobil Koenigsegg One: 1 nema konkurencije



Švedski automobil Koenigsegg One: 1 je na nedavnom štreningu oborio Guinnessov rekord u ubrzanju i kočenju.

Koenigsegg je ubrzao od 0 do 300 kilometara na sat, a potom i zakočio za samo 17.95 sekundi, oborivši rekord od 21.19 sekundi, koji je 2011. godine postavio njegov predhodnik Koenigsegg Agera R.

Vozač koji je ušao u historiju je Robert Serwanski.

Automobil je za 11.92 sekunde stigao do 300 km/h, a za samo 6.03 zakočio je do potpunog stajanja. Ovaj rezultat

predstavlja poboljšanje od 3.24 sekunde u odnosu na rekord od prije četiri godine.

Iz ove firme napominju i da je model koji je oborio rekord teži za oko 50 kilograma od onog koji će biti prodavan, zbog toga što je u njega ugrađen zaštitni kavez i druga sigurnosna oprema. Ukoliko bi ta težina bila uklonjena, vozilo bi vjerovatno postiglo i veće ubrzanje.

Cijena superautomobila iznosi preko 1.5 miliona dolara, a postoji samo šest modela, od čega je pet proizvedeno prošle, a jedan ove godine.



PROBLEMI SA SUNUSIMA?



BOLOVI?



NESANICA?



Revolucionarna tehnologija koja komunicira s tijelom

Holografski čipovi komuniciraju s tijelom preko energetski osjetljivih tačaka na tijelu zvanim meridijani-poput akupunktura, ali bez iglica.

Koriste se za: gubitak tjelesne težine, nesanicu, bolove, sinusne alergije, povećanje libida i više energije.

Holografski čipovi su mali flaster u boji kože. Čipovi se lijepe na kožu tako da ništa ne ulazi u tijelo, a potpuno su nenametljivi. Naučno je dokazano da su čipovi-flasteri veoma učinkoviti, ali najbolji dokaz su rezultati desetine hiljada ljudi širom svijeta koji ih koriste svaki dan.

HILJADUGODIŠNJA TRADICIJA AKUPUNKTURE U KOMBINACIJI SA

NAJMODERNIJOM TEHNOLOGIJOM DANAŠNJICE

HOLOGRAMSKI ČIPOVI

WWW.EM.CIEAURA.COM

Josipa Lisac: Nisam zaspala u sedamdesetim

Josipa Lisac (65) je nakon punih šest godina objavila novu pjesmu koja se zove "Tu". Numera, čiji su autori teksta Saša Antić iz TBF-a i Srđan Sekulović Skansi, koji potpisuje i muziku, aranžman te produkciju, najavljuje novi album velike muzičke dive.

I nakon skoro pola stoljeća bavljenja muzikom kod Josipe nema zasićenja. Puna je poleta, energije, unutrašnjeg zadovoljstva...

Preveliki promet

Dakle, nova pjesma nakon šest godina.

- Kažete šest godina, meni je to normalno. Jer, meni se ne sviđa ovo euforično izdavanje svake godine po jednu pjesmu. Ne vjerujem da u takvom tempu pjesme mogu dobiti živote. Zapravo se uništavaju. Preveliki je to promet. Previše se pjesama baca na tržište, a malo ostaje.

- Moj posljednji album je izašao 2009. godine i željela sam da neke pjesme dobiju život. I jesu. To je "1000 razloga", koja je stvarno bila hit.

Sada spremate novi album?

- Izdavat ćemo pjesmu po pjesmu. Dat ćemo im šansu, svaka će dobiti svoju priliku. Imam stvarno lijepu pjesmu. Napravila sam redukciju, ostavila sam ono što mi se sviđa i što želim načiniti. I iduće godine polako razvijati album.

Davati pjesmu jednu po jednu je štos koji je meni prije 15 godina, a možda i više, otkrio divni Đorđe Novković. Zapravo, to je i malo vraćanje na starija vremena kada su se izdavaile singlice.

Iako neki hoće reći da je to novi izum...

- Nije. Jer, moja prva ploča, koju sam snimila, je bio singl. I to danas kažu na MP 3, a mi smo tada zvali EP, a to su bile dvije do četiri pjesme. Tek će se sedamdesetih pojaviti album.

Snimili ste već i spot za "Tu".

- Da, snimila sam spot. Bit će gotov za desetak dana. Zoran Pezo je režiser.

Sada iščekujete reakcije na novu pjesmu?

- Dok se to zalaufa. Treba vrijeme dok sve to stigne do ljudi. Nisam nikad o tome pričala, ali malo je čudan sistem s radiostanicama ovdje u Hrvatskoj. Malo se našalim i kažem: "Ja sam na testu i radim u noćnoj smjeni". Znači, sluša se pjesma po noći. To je besmisleno. A po danu se slušaju stare pjesme iz 70-ih godina. Ljudi su napravili nekakav redoslijed pjesama i kao da su zaspali u tom vremenu. Na testu sam, i ako se bude pokazalo da je pjesma solidna, da sam ja dobra, da ja prolazim test, onda će me staviti u dnevnu smjenu.

U vrtlogu

Šta u muzičkom smislu u ovom trenutku možete reći o albumu?

- Teško je danas govoriti o trendovima. Svaki dan nešto novo dođe. A sad jedan izraz, koji veoma često čujem: "To ti je retro, to su ti 90-te, 80-te, to su ti 50-te"... Da li mladi uviđaju neke ljepote u tim vremenima? I onda oni to oblače u novo ruho.



A, gledajte, što se mene tiče, volim se malo odmaknuti i od sebe. Ne ponoviti ono što sam napravila. Više mi paše stalno se mijenjati. Ljudi se moraju usuditi i napraviti promjene. A, ja sam tu nekako sa sobom jako dobro. Izazov me privlači. Meni se sviđa da nisam zaspala u sedamdesetima, osamdesetima... Ja sam to sve napravila i moraš se mijenjati. Ne volim kada ljudi ne žele promjene. Velika je istina na koncu biti zahvalan, ako ljudi prihvate ono što ste napravili.

- Cijelo vrijeme ste u tom vrtlogu neizvjesnosti, u kojem permanentno važi "preko trnja do zvijezda". Nikada to trnje nije nestalo. Ono je uvijek prisutno. Ja jesam dugo na sceni, ali došla je nova godina, novi dan i ponovno je trnje na putu i ja ga moram razgrnuti da smireno prođem. Što je najvažnije, na tom sam putu stalno. To mi daje i snagu i veselje.

Susret s Kimetom

- Prošle godine sam bila u Sarajevu. I tada se dešavaju nezaboravni pojedinačni susreti. Jedna gospođa koja me je posjetila imala je naušnicu s mojim likom. To je njen rad. Gospođa tako fina, tako uljuđena, tako divna, mladenački izgleda. Vidi se da je žena slobodna, da ima svoj mir. Ona ima svoju priču, ima i svoju tugu koju nosi... I sad takav susret. To je prekrasno. Ta gospođa se zvala Kimeta - govori Josipa Lisac.

Poštovanje je više od glamura

- Nema tu glamura. Nema tu zvijezde. Postoji nešto što je više, a to je poštovanje. Meni je to vrijednost. Poštovanje, vjernost, lojalnost, razumijevanje... Moram itekako biti zahvalna tim ljudima, koji mene razumiju i traže još više, da budem drugačija. I oni se žele mijenjati. Tu smo se mi našli i prepoznali - ističe Lisac.

Šest debitanta u takmičarskom programu SFF-a

U takmičarskom programu za igrani film, koji je jedan od najvažnijih programa festivala, ove godine najtjecat će se deset filmova, među kojima je šest debitantskih ostvaranja.

Svjetsku premijeru u okviru ovog programa imat će i film „Naša svakodnevna priča“ bosanskohercegovačke redateljice Ines Tanović.

Riječ je o prvom dugometražnom igranom filmu ove re-

Za nagradu Srce Sarajeva borit će se i film „Saulov sin“ mađarskog redatelja Laszla Nemesa. Riječ je o filmu koji je proglašen favoritom za Oscara, a dobitnik je i druge nagrade na festivalu u Cannesu.

Za Srce Sarajeva pretendiraju i dva turska filma. Riječ je o filmovima „Čvor“ redatelja Tunça Davuta i film „Musting“ redatelja Deniza Gamze Ergüvena. U igri su i dva filma iz Rumunjske „Kod tate kući“ redatelja Andrei Cohna i „Blago“ redatelja Corneliu Porumboiu.



ateljice, koja se u svojoj biografiji može pohvaliti sa deset kratkih i dva dokumentarna filma.

„Sama činjenica da je jedan bosanski film ušao u takmičarski program za mene je jako važna s obzirom na to da je produkcija bosanskog filma u jako teškoj situaciji. Mi nemamo veliku produkciju kao ostale zemlje regije. To je za mene velika čast“, ističe Tanović.

Film „Naša svakodnevna priča“ govori o sudbinama običnih ljudi, odnosno o sarajevskoj porodici čija je sudbina kolaž naših prepoznatljivih sudbina.

„Bavila sam se savremenom bosanskom pričom, odnosno porodicom koja preživljava muke dvadeset godina poslije rata. Riječ je o građanskoj porodici koja živi u Sarajevu i ona proživljava sve ono što je poznato svim građanima BiH“, kaže Tanović.

Među deset odabranih naslova našao se i film „Zvizdan“ hrvatskog redatelja Dalibora Matanića, koji je ove godine imao premijeru na filmskom festivalu u Cannesu.

U konkurenciji je i debitantski film „Panama“ srbijanskog redatelja Pavla Vučkovića, koji se bavi temom intimnosti i seksualnosti generacije dvadesetogodišnjaka. Ovaj film je također prikazan na festivalu u Cannesu.

Među odabranim naslovima su i film „Chevalier“ redateljice Athine Rachel Tsangari, film „Supersvijet“ austrijskog redatelja Karla Markovicca.

Selektorica Takmičarskog programa za igrani film Elma Tataragić kaže kako je ovo dobra godina za regionalni film, koji je sve popularniji i na drugim prestižnim filmskim festivalima.

„Ove godine program je tematski najraznovrsniji, a i izražajno u smislu prisustva muških i ženskih autora. U žanrovskim odrednicama imamo nekoliko crnih komedija, što je neobično za ovaj program, koji je većinom prikazivao socijalne drame“, istakla je Tataragić.

U Takmičarskom programu za kratki film bit će prikazano deset filmova, među kojima je film „Kalo“ bosanskog redatelja Nermina Hamzagića, kao i film „Biserna obala“ Dušana Kasalice iz Crne Gore. Međunarodnu premijeru imat će film „Sve je više stvari koje dolaze“ redateljice Jelene Gavrilović iz Srbije.

U programu „U Fokusu“ bit će prikazano sedam filmova, među kojima su filmovi koji su osvojili nagrade na poznatim svjetskim festivalima.

Sarajevo Film Festival održat će se od 14. do 22. avgusta.

Amel Tuka: “Ponosan sam što sam obradovao naciju”



Najbolji bosanskohercegovački atletičar i trenutno najbolji srednjoprugaš na svijetu Amel Tuka je ostvario još jednu vrijednu pobjedu, slavivši na pozivnom atletskom mitingu u švicarskoj Bellinzoni.

Bio je to prvi nastup bh. takmičara nakon pobjede na mitingu Dijamantske lige u Monacu. Slično kao u Monacu, Tuka je i u Švicarskoj imao sjajnu završnicu trke na 800 metara, a slavio je sa rezultatom 1:45,81.

Zdravlje najbitnije

- Nije to baš bila jednostavna trka kako je na kraju izgledalo. U konkurenciji je bilo nekoliko izvrsnih takmičara, ali sam otišao sa namjerom da pobijedim i hvala Bogu uspio sam u tome, kaže Tuka, koji se dan nakon utrke vratio u Italiju gdje nastavlja pripreme za Svjetsko atletsko prvenstvo, narednog mjeseca u Pekingu.

- Iskreno, da nisam mnogo ranije obećao da ću doći u Bellinzoni ne bih se takmičio, jer sam umoran, no sve je odlično prošlo i sada sam okrenut ka pripremama za SP u Pekingu. Ujutro nakon trke u Švicarskoj sam krenuo put Italije i sada sam na planini, gdje ću vršiti posljednje pripreme za Peking, riječi su Tuke, koji tvrdi da su sve misli okrenute ka Pekingu još od početka sezone.

- Kada je počela takmičarska sezona postojao je samo jedan cilj, a to je Svjetsko prvenstvo. Maksimalno sam fokusiran na ono što me očekuje u Kini, a kakav će rezultat biti, to je sada manje važno. Najbitnije je da budem zdrav i spreman, kaže naš atletičar.

Slavivši na mitingu Dijamantske lige u Monacu sa vremenom 1:42,51 Tuka je ostvario najbolji rezultat na svijetu i u Evropi u ovoj godini, ali skromni srednjoprugaš ističe da nema vremena da razmišlja o tome.

- Nije mala stvar kada ste prvi u svijetu, ali to je i dodatni teret za naredni period, kada moram opravdati rezultat iz Monaca. Želim što manje da razmišljam o tome, jer neću da imam pritisak. Što manje razmišljam to je za mene bolje i bit ću više fokusiran za SP, govori Tuka, koji je istakao i da je sretan zbog velike podrške bh. javnosti u posljednje vrijeme.

Radost nakon Pekinga

- Sretan sam zbog pobjeda, ali i zbog podrške navijača i medija. Ponosan sam što sam obradovao naciju i sve Bosance i Hercegovce. Podrška ljudi iz domovine je vrlo bitna u ovakvim momentima, ali drago mi je da im to uspijevam vratiti pobjedama, a nadam se da ćemo se svi zajedno radovati i nakon mojih nastupa u Pekingu, završio je sjajni Tuka.

Baždarević: "Ako ne možemo pobijediti ove ekipe, nismo za SP"

Selektor fudbalske reprezentacije BiH Mehmed Baždarević nakon žrijeba za kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo 2018. godine u Rusiji izjavio je da je zadovoljan grupom u kojoj se nalazi BiH.

"Zadovoljan sam grupom u kojoj je BiH, iako sam želio neke nove selekcije. Ali, moramo biti zadovoljni sa ovom grupom. Grupa je dobra. Moramo da tražimo svoju šansu. Ako ne možemo pobijediti ove ekipe, onda ne trebamo ni ići na Svjetsko prvenstvo", rekao je Baždarević. Istakao je da je reprezentacija Belgije favorit, ali da se BiH može boriti za direktan plasman na Svjetsko prvenstvo u Rusiji.

"Belgija je sigurno favorit u našoj grupi jer imaju dobar tim, ali i mi se možemo boriti za prvo mjesto u ovoj grupi. Ne bi trebali biti nezadovoljni, nikako", rekao je selektor.

Žrijebom koji je održan u Sankt Peterburgu, u Konstantinovoj palati, odlučeno je da će fudbalska selekcija BiH igrati u kvalifikacionoj grupi H zajedno sa Belgijom, Grčkom, Estonijom i Kiprom.

Reprezentacije iz Evrope su svrstane u devet grupa čiji će



pobjednici na kraju izboriti direktan plasman na SP, dok će osam drugoplasiranih selekcija nastupiti u baražu. Najslabija drugoplasirana reprezentacija će otpasti.

Inače, 4. septembra 2016. počinju kvalifikacije za nacionalne reprezentacije u Evropi, a posljednje utakmice se igraju 10. oktobra 2017.



Nekada su se divili njenoj prirodnoj ljepoti i osmjehu

Slatka plavušica Meg Ryan

Nekada slatka, vrckava plavušica i američka glumica Meg Ryan potpuno je promijenila lični opis te se na prvi pogled pretvorila u plastičnu 53-godišnjakinju.

Meg je bila prepoznatljiva po ulogama u romantičnim komedijama i gotovo svi su se divili njenoj prirodnoj ljepoti.

Poslije više od godinu dana Meg se pojavila u Parizu i izgledala je kao potpuno druga osoba jer je imala nevjerojatno zategnuto lice, vidno drugačiji oblik nosa i podignute kapke. I ranije je znala da mijenja svoj izgled, ali sad ga je promijenila drastično.

Više nije ni nalik onoj slatkoj plavuši koju smo gledali u romantičnim filmskim pričama, poput: "Stigla vam je pošta", "Grad anđela", "Francuski poljubac" i mnogim drugim. Dramatično drukčiji izgled glumice šokirao je prisutne, a i obožavaoci slavne glumice nisu baš oduševljeni ovom promjenom.



Mariah Carey se seksa samo ponedjeljkom

Možda bi ovakav režim otjerao mnoge muškarce, ali njezin novi dječko je to shvatio kao izazov.




Njezin novi dečko James Packer morati će obratiti pažnju na strogi raspored slavne pjevačice.

Naime, Mariah ne voli iznenađenja u spavaćoj sobi i želi se seksati samo ponedjeljkom i to uz svijeće i prigodnu glazbu.

Njezin novi odabranik mora joj ugađati u svakom pogledu. Također se priča da, iako nisu dugo zajedno, Mariah mora znati svaki njegov korak i spremna se je pretvoriti u detektiva.

Tom Cruise se ženi po četvrti put?



Glumac Tom Cruise navodno se sprema po četvrti put uploviti u bračnu luku, a ovog puta njegova izabranica je 22-godišnja Emily Thomas. Naime, 53-godišnji glumac je u vezi s mlađahnom Emily od kraja 2014. godine, a upoznali su se kada ju je zaposlio kao asistenticu na snimanju novog nastavka "Nemoguće misije". Tom je navodno spreman na četvrti brak, a zanimljivo je da njegova sadašnja jako podsjeća na njegovu bivšu suprugu Katie Holmes.

Monica Bellucci:

Prva 50-godišnja Bond djevojka

Svijet James Bonda je uvijek bio muška fantazija začinjena martinijem, ispunjena oružjem, brzim kolima, modernim spravama i djevojkama ... Bond djevojkama.

Svojevrsno iznenađenje predstavlja najnovija Bond djevojka ili bolje rečeno "Bond žena". U najnovijem nastavku čuvenog serijala koji se zove "SPECTRE" to je 50-godišnja senzacija, Monica Bellucci.

Bellucci je bila šokirana kada je dobila ponudu za ulogu. "Moja prva pomisao bila je: 'Kako mogu biti Bond djevojka sa 50?' prisjetila se Bellucci. "Onda mi je izletilo, 'nisam djevojka, ja sam žena, ja sam zrela žena. Moram zamijeniti Judi Dench?'" U nedavno objavljenom traileru za 24. nastavak serijala pod nazivom "SPECTRE" pojavljuje se i Bellucci koja u filmu glumi Luciu Sciaru, udovicu koja je imala odnos s Bondom u prošlosti.

Prije Bellucci, najstarija Bondova djevojka bila Honour Blackmon koja je imala 39 godina kada je igrala Pussy Galore 1964. godine u "Goldfinger-u".

Bilo kako bilo, iako u 50-im, slavna Italijanka još uvijek izgleda zanosno



**OVAN** (21.03 - 20.04)

Ljubav: Okolnosti koje mogu utjecati na vaš privatni život, ići će vam na ruku, a vedar osmijeh neće vam silaziti s lica. Zdravlje: Još će vas mučiti oslabljeni imunitet, dok će problemi s probavom jenjavati.

**BIK** (21.04 - 20.05)

Ljubav: Malo manje nježnosti, pokoja prolazna nervoza i neprimjereni pogled bit će dovoljni da smanje vaše ljubavne apetite.

Zdravlje: Problemi sa glavoboljom.

**BLIZANCI** (21.05 - 20.06)

Ljubav: Dobri privatni odnosi bit će vam utočište pred drugim nedaćama koje vam život donosi. Samci će postati pravi laskavci, time će privući osobe suprotnog spola. Zdravlje: Bit ćete u odličnoj formi.

**RAK** (21.06 - 20.07)

Ljubav: Veze su se obnovile, a sad se odnosi učvršćuju. Samo nadograđujte ono što ste tako lijepo započeli.

Zdravlje: Problemi s pritiskom.

**LAV** (21.07 - 21.08)

Ljubav: Venera u vašem znaku učinit će vas vrlo privlačnom osobom, a u duši ćete biti izrazito raspoloženi za romantiku.

Zdravlje: Mučit će vas nesanica.

**DJEVICA** (22.08 - 22.09)

Ljubav: Pažljivo pratite drugu stranu i uskladite svoje impulse. Pred vama je svakako uzbudljiva sedmica u privatnim odnosima.

Zdravlje: Bit ćete nervozni.

**VAGA** (23.09 - 22.10)

Ljubav: Primijetit ćete da se sve više slažete oko raznih stvari i kako nesuglasice jenjavaju. Oboje postajete otvoreniji jedno prema drugom. Zdravlje: Podsvijest će vam biti znatno osjetljivija nego inače.

**ŠKORPIJA** (23.10 - 22.11)

Ljubav: Manji problemi u ljubavi neće uzdrmati vašu inače kvalitetnu vezu.

Zdravlje: Problemi s alergijom.

**STRIJELAC** (23.11 - 20.12)

Ljubav: U ljubavi će ovih dana sigurno doći do poboljšanja. Veza bi mogla biti krunisana brakom.

Zdravlje: Jako je važno da se odmarate i činite samo ono što vam godi.

**JARAC** (21.12 - 19.01)

Ljubav: Možda ćete diskretno uvesti neke promjene u svoju vezu, bar kad se radi o navikama. Partneru će se svidjeti.

Zdravlje: Umanjite stres.

**VODOLIJA** (20.01 - 18.02)

Ljubav: Nastupit će opće neraspoloženje za ljubav za koju ćete od ovih dana imati malo volje.

Zdravlje: Bit ćete hronično umorni.

**RIBE** (19.02 - 20.03)

Ljubav: Trzavice i ozbiljnost koja će prožimati vaš odnos s voljenom osobom, činit će vam se kao teško breme u ove ljetne dane.

Zdravlje: Bolje ne možel!

Mala riznica velikih misli



Leonardo da Vinci (1799 - 1850)

Ko ne kažnjava zlo, taj zapovijeda da se ono čini.



Ivan Mažuranić (1814 - 1890)

Tko je nepravedan u kući svojoj, prirodno je, da mu se izvan kuće ne vjeruje ništa.



Johann Wolfgang von Goethe
(1749 - 1832)

Nesreća oblikuje čovjeka i prisiljava ga da upozna samoga sebe.



Mahatma Gandhi (1869 - 1948)

Mi trebamo postati promjena koju očekujemo da vidimo u svijetu.



Honore de Balzac (1799 - 1850)

Ako čovjek zaroni do dna užitka, iznijet će odande više šljunka nego bisera.



Fjodor Mihajlovič Dostojevski
(1821 - 1881)

Glupan koji je postao svjestan da je glupan nije više glupan.

Dobrodošli na najnaseljeniji otok na svijetu: Na manje od jednog kvadratnog kilometra živi 1.200 ljudi

Dobro došli u Santa Cruz del Islote, najgušće naseljeni otok na svijetu, gdje 1.200 ljudi nastanjuju tek nešto više od jedne desetine od kvadratnog kilometra, piše. Otok, do kojeg se može doći dovsatnom vožnjom brodom iz Cartagene, Kolumbija, je četiri puta gušće naseljen od Manhattana. Otkrila ga je prije samo 150 godina grupa ribara. Nalazi se u arhipelagu San Bernardo.

Osim 1.200 stanovnika, na njemu se nalazi 90 kuća, dvije trgovine, restoran i škola. Međutim, kako je prostor ograničen, mnoge strukture proširile su se preko vode. Jedini prazan prostor na otoku je malo dvorište.

Iako ga mnogi stanovnici opisuju rajskim otokom, Santa Cruz del Islote nema doktora, groblja - mrtvi se sahranjuju na obližnjem otoku - a jedan jedini generator za proizvodnju struje radi samo pet sati dnevno.

Nema ni tekuće vode, a ostale proizvode isporučuje kolumbijska mornarica svake tri nedelje.

Jedina usluga koju otok pruža je usamljeni čuvar koji čuva školu koju pohađa 80-ero djece, jer prema zakonu, sva-

ka škola u zemlji mora imati svog čuvara.

Stoga, u nedostatku osnovnih sadržaja iznenađuje da turizam čini okosnicu lokalne ekonomije na otocima. Turistima se nudi vožnja brodovima, ronjenje na dah, ribolov... dok drugi svoje poznavanje morskog života koriste za opskrbu lokalnih restorana ribom.

Otočani veoma cijene život koji žive i tvrde da nikada nisu morali da brinu o krađama, uz opasku da često jedni kod drugih zajedno gledaju sapunice.

To je egzistencija koja je u kontrastu sa nasiljem na kopnu, na kojem je vlada i paravojne grupe vode višedecinijski rat oko droga.

“Život ovdje je miran i ugodan”, kaže 66-godišnji Julio Juvenal, potomak osnivača otoka. Ovaj instruktor ronjenja je prapradnik jedno od ribara koji su prije oko 150 godina osnovali zajednicu.

“Ovdje nema nasilja. Ne treba nam policija, svi se poznamo i uživamo provodeći dane. To je slavan život”. dodao je.



su | do | ku

Cilj sudokua je popuniti sva polja brojevima od 1 do 9, tako da svaka uspravna kolona, svaki vodoravni red i svaki 3x3 kvadrat sadrži svaki broj od 1 do 9. To je to - nema matematike, samo logika.

Rješenje ove križaljke ćemo objaviti u sljedećem broju. Ovo je rješenje križaljke iz prošlog broja:

6	4	2	8	7	1	5	3	9
9	8	5	3	2	6	7	4	1
1	3	7	9	5	4	8	2	6
5	2	3	7	6	8	1	9	4
4	7	9	1	3	2	6	8	5
8	1	6	5	4	9	3	7	2
3	6	4	2	8	5	9	1	7
7	5	1	4	9	3	2	6	8
2	9	8	6	1	7	4	5	3

3			6				5	
			4			9		
	2				8		1	
9				5			7	
		1		6		3		
	3			9				4
	7		2				4	
		6			7			
	5				1			8

PRETPLATA

Ako ste zainteresovani da Vaš omiljeni magazin svaki mjesec dobijate na kućnu adresu, popunite kupon za pretplatu sa ove stranice i pošaljite ga na adresu redakcije:

Europa Magazine (pretplata), P.O. Box 867, Lawrenceville, GA 30046-0867

E-mail: redakcija@europamagazine.info. Telefon: 678.743.5731.

KUPON ZA PRETPLATU
12 MJESECI - \$48.00

NAČIN PLAĆANJA: [] ČEK ILI MONEY ORDER
[] VISA ILI MASTER CARD

IME I PREZIME: _____ TELEFON: _____ - _____ - _____

ADRESA: _____

GRAD, DRŽAVA, ZIP: _____

BROJ KREDITNE KARTICE: _____

ISTIČE: ____/____/____ POTPIS: _____

E-mail: redakcija@europamagazine.info • Tel: 678.743.5731

Europa Magazine (pretplata) • P.O. Box 867 • Lawrenceville, GA 30046-0867

DIK BROWNE HOGAR STRAŠNI



Pao Haso s 11. sprata i naravno, okupilo se mnoštvo ljudi da vidi što je s njim.

Prilazi i Huso.

U tom trenutku Haso ustaje i briše sa sebe prašinu. Huso ga pita:

- Bolan Haso, što je to bilo, zbog čega se skupio ovoliki svijet?

- Ne znam, i ja sam sad doš'o!

◇

Slučajno se zatekli šef i radnik u isto vrijeme kod brice. Nakon što ih je obrijao brico pita:

- Želite li da vam namažem lice after-shave-om?

Šef kaže:

- Nemoj, ako budem mirisao na aftershave, žena će pomisliti da sam bio u kupleraju.

Kaže radnik:

- Mene možeš, moja žena ne zna kako tamo miriše.

◇

Nakon godinu dana braka žena kaže svom suprugu:

- Znaš, bila sam glupa kada sam se za tebe udala.

A muž će na to:

- Znam draga, ali bio sam zaljubljen i nisam primijetio...

◇

Jednog dana na puničina vrata pokuca zet s kovčegom u ruci.

Punica ga upita:

- Što ti tu radiš?

- Posvađao sam se s vašom kćerkom!

- I ... ???

- Pa poslala me k vragu!!!

◇

Razgovaraju dva štrebera.

- Joj, starci su mi otišli na odmor, sad imam praznu kuću!

- Blago tebi, sada možeš učiti naglas...!

◇

- Doktore, treba mi potvrda da nisam sposoban za rad!

- Dobro, a što vam fali?

- Pa to, potvrda!!

◇

vicevi

MALI OGLASI

Europa magazin Vam nudi besplatne privatne male oglase do 20 riječi.
Popunite kupon sa ove stranice i pošaljite ga na adresu:

Europa Magazine
(mali oglasi)
P.O. Box 867
Lawrenceville, GA 30046

ili na e-mail adresu:
redakcija@europamagazine.info

Prodajem stan u centru Zenice sa 2 balkona, potrebna adaptacija. Cijena po dogovoru. Tel: 718 545 7783

Prodajem trosoban stan 83m2 na trećem spratu u Lukavcu. Tel: 904 514 2133

Prodajem kuću sa dvosobni stanom 62m2 i sa poslovnim prostorom 32m2 u centru Zenice. Vlasništvo 1/1. Cijena 90.000 KM. Tel: 011387-66-266-080

Izdajem trosoban stan u Lawrenceville-u, Ga 30046 Nazvati od 12-6. Tel: 678-793-5400

Razno

Prodaja

Prodajem zemljište u Dobrim Vodama, Bar blizu plaže sa građevinskom dozvolom, 226m2. Cijena po dogovoru. Tel: 718 545 7783

Izdajem trosoban stan u Sarajevu (Alipašino Polje, "A" faza) na vremenski period od 2-5 godina. Tel: 314 488 1798

Prodajem dvosoban stan od 50 m2 u Zenici (Crkvice 35), 8 sprat u vidjenom stanju. Vlasništvo 1/1. Cijena 60.000 km u neto iznosu. Tel: 011 387 32 227 865 (Zenica) ili 904 733 0813 (Florida).

Prodajem kuću na sprat 117m2 u Novom Travniku, centar grada. Mali poslovni prostor. Cijena po dogovoru. Tel: 01149 703 123 5002

Prodajem kuću u Ugljeviku, 200m2 vrlo povoljno. Kuća se nalazi u centru Ugljevika. Tel: 206-383-5981 ili 011387-65-658-516

Prodajem dvosoban stan u Tuzli 66m2, Brčanska malta. Cijena 85000KM, Tel 011387-61-729 631, 011387-61-481-644

Upoznao bih ženu, bosanku, staru do 60. godina radi druženja. Tel: 314-484-5049

Živim u Njemačkoj sa bratom. Željela bih upoznati muškarca 60-ih godina radi druženja i braka. Tel: 01149-703-123-6738

Živim u U.S.A. država Teksas i željela bih upoznati slobodnog muškarca koji živi ovdje u U.S.A. od 55 godina radi zajedničkog druženja i mogućeg braka. Tel: 469-449-7095

Živim u Phoenix, AZ, USA. Volio bih upoznati slobodnu ženu 29-39 godina radi druženja i braka. Tel. (602) 317-0956

KUPON ZA BESPLATNE MALE OGLASE DO 20 RIJEČI

Tekst oglasa (popunite čitko štampanim slovima):

Dužina trajanja oglasa (zaokružiti): 1 MJESEC - 2 MJESECA - 3 MJESECA -

Europa Magazine (mali oglasi) • P.O. Box 867 • Lawrenceville, GA 30046
E-mail: redakcija@europamagazine.info • Tel: 678.743.5731

Impressum

Europa Magazine
ISSN 1939-3423
Address: P.O. Box 867
Lawrenceville, Georgia 30046-0867
United States of America
Phone: +1 (678) 743 5731



E-mail: editor@europamagazine.info
www.europamagazine.info

Issued: monthly

Editor-in-chief: Haris Delalić
Senior Photographer and Graphic Design Manager: Dan Dalibor Spalat
Graphic Design: Aldin Ajanovic,
Internet Presentation: Damir Setkic
Freelance writer Europe: Milan Pekić
Community: Enes Selimović
Marketing manager: Dino Krgo



Pridružite se velikoj i sretnoj porodici
naših gledatelja, kontaktirajte

Jedna jedina
BosnaTV
bosnatv.com
USA/Kanada 1.800.771.0790

 **FASTV**
www.fastv.com
1-866-639-8911

EMC CARGO

WWW.EMCCARGO.COM




 **\$1.290**

AUTOMOBIL

 **\$1.390**

SUV/VAN

 **\$690**

MOTOR

 **\$790**

JET SKI/ATV

 **\$99**

PAKET

 **od \$100**

NAMJEŠTAJ
(po komadu)

SELIDBE USA-BOSNA

KONTEJNERI 20'ST I 40'HC - DOOR TO DOOR

* IZVOZ AUTOMOBILA, MOTORA, JEDRILICA,
ČAMACA, SKUTERA, SLANJE PAKETA

* BOSNA I HERCEGOVINA, HRVATSKA, SLOVENIJA,
SRBIJA, CRNA GORA, KOSOVO I OSTALE EVROPSKE ZEMLJE

Tel: 1-866-877-7271